



Republic of Namibia

MINISTRY OF EDUCATION, ARTS AND CULTURE

JUNIOR SECONDARY PHASE

SETSWANA FIRST LANGUAGE SYLLABUS

GRADE 8 & 9

For implementation:

Grade 8 in 2025

and

Grade 9 in 2026

Ministry of Education, Arts and Culture
National Institute for Educational Development (NIED)
Private Bag 2034
Okahandja
Namibia

© Copyright NIED, Ministry of Education, Arts and Culture, 2024
Setswana First Language Syllabus Grade 8 & 9

ISBN: 978-99945-2-527-0

Printed by NIED
Website: <http://www.nied.edu.na>

Publication date: December 2024

Diteng

1.	Matseno.....	1
2.	Kakanyetso	1
3.	Maikaelelo	1
4.	Thuto ka kakaretso	1
5.	Tomagano go dirutwa tsa kharikhulama ka kakaretso.....	2
6.	Mokgwa wa go ruta le go ithuta.....	6
7.	Bokgoni jwa bofelo jwa mophato.....	7
8.	Tshoboko ya diteng tsa thuto tsa seema sa 8 & 9.....	9
9.	Diteng tsa thuto	11
9.1	Go reetsa le go bua	11
9.2	Go buisa le go kwala.....	17
9.3	Thutapuo le tlotlofoko.....	30
10.	Tlhatlhobo	35
10.1	Mefuta le mekgwa ya go tlathoba	35
10.2	Tlhaloso ya maduo	37
10.3	Maikaelelo a tlathobo	37
10.4	Tlathobo e e tswelelang: dikaelo tse di tseneletseng.....	39
10.5	Ditlathobo tsa bofelo tsa ngwaga: dikaelo tse di tseneletseng.....	42
10.6	Maduo a tlathoso	45
	Papetlana A: Tlhaloso ya mafoko le mareo a a dirisitsweng	46
	Papetlana B: Go bua	51
	Papetlana C: Mokwalo o o laoletsweng	52
	Papetlana D: Ditlhamo	54
	Papetlana E: Mokwalo o o laoletsweng (dikhutswe)	56
	Papetlana F: Papetlana ya go tlathoba ya Setswana Puo ya Ntsha seema sa 8	57

1. MATSENO

Lenaneothuto le le tlhalosa go ithuta le go tlathloba dipuo tsa ntlha tsa SeAferika mo kगतong ya mephato e e fa godimo. Dipuo tsa ntlha tsa SeAferika di wela mo karolong ya go ithuta ya Linguistic and Literacy mo kharikhulamong.

2. KAKANYETSO

Go ithuta le go tlhabologa mo Puong ya Ntlha go botlhokwa mo baithuting go aga tshepo, boikgantsho, le sekao sa bone mo setshabeng sa dingwao tse di farologaneng. Ngwao le setso di tsamaelana le puo, ka jalo baithuti ba tla supa go tlhaloganya ngwao ka puo ya ga Mme (Ntlha) ba bo ba e dirisa e le motheo wa go tshwantshanya le dingwao tse dingwe. Ba tla tlhabolola, itumelela botlhokwa jwa ditsela tse di farologaneng tsa maitemogelo le botsalano, ga mmogo le go itse go itumelela mo go tseneletseng ka sekao le ditumelo tsa bone.

Go ithuta puo ya ntlha ga mmogo le puo ya bosetshaba, Seesemane, go rotloetsa tiriso ya dipuo tse pedi, mme dipatlisiso di supile kamano e e siameng magareng ga tiriso ya dipuo tse pedi le bokgoni jwa go tlhaloganya. Go nna le bokgoni jo bo nonofileng mo dipuong tsoopedi go dira gore motho a kgone go fitlhelela dilo tse dintsi mo thutong. Baithuti gape ba tla ithuta Seesemane ka bonako le ka tsela e e siameng fa ba boloka le go tokafatsa bokgoni jwa bone mo puong ya bone ya tlhologo.

Tsela nngwe ya go ithuta Puo ya Ntlha ke go ithuta ditlhangwa tsa yone. Ditlhangwa di supa maitemogelo a batho ba dingwao tse di farologaneng mo tsamaong ya dingwaga, le go ithuta ditlhangwa go letlelela baithuti go nna le kitso le boitumelo jo bo tlisiwang ke go buisa. Ka jalo gape, go thusa baithuti go tlhaloganya tiriso ya puo le ka fa e ka dirisiwang mo maikaelelong a a rileng a kgethegileng.

3. MAIKAELELO

Maikaelelo a go ruta Puo ya Ntlha ke:

- Go tsewedisa mokgwa o o siameng tebang le go itumelela botlhokwa/boleng jwa puo le ditlhangwa tsa yone.
- Go tsewedisa bokgoni mo tirisong ya puo ka maikaelelo a gore baithuti ba atlege mo go inaakanyeng le botshelofa ba fetsa sekolo.
- Go tsewedisa bokgoni ka go dirisa puo le go rutuntsha baithuti go itlhalosa sentle, go utlwala go rulagantswe sentle, ka tse ba di boneng, ba di akanyang le go di tshwara.
- Go tsewedisa go akanya mo go tseneletseng, ka go letlelela baithuti go tlathloba tiriso ya puo mo mabakeng a a farologaneng.
- Go tsewedisa kitso ya baithuti ka go bona le go tlhaloganya mekgwa, dingwao le ditumelo tsa ba bangwe mo setshabeng sa dipuo le dingwao tse di farologaneng.
- Go tlaleletsa dikarolo dingwe tsa thuto ya baithuti ka go tlhabolola go akanya, go rarabolola mathata le kitso ya tshaeletsano e e ka dirisiwang mo dithutong tse dingwe tsa bone.

4. THUTO KA KAKARETSO

Thuto ya kakaretso ke tshwanelo ya moithuti mongwe le mongwe, e oketsa tirisano, kamogelano mo dikarolong tsotlhe tsa thuto le dithuso tse di neelwang tsa thuto mo dikolong tsotlhe. E direlwa mo lebakeng la go thusa le go itumelela pharologanyo magareng ga baithuti botlhe le go tlogela dikgoreletsi tsotlhe malebang le go ithuta. Morutabana wa Puo ya Ntlha mo mephato e e fa gare, o tshwanetse go akaretse baithuti ba ba nang le bokoa jwa go ithuta, ka go fetola

lenaneothuto malebang le mathata/makoa a gagwe ka mekgwa le dithutiso tse di farologaneng, jaaka go kailwe mo *kharikhulameng ya thuto kakaretso ya (2023)*.

Baithuti ba ba nang le bogole jo bo tseneletseng jo bo dirang gore ba se ka ba solegelwa molemo ke go tsena dikolo tse di tlwaelegileng ba tla fiwa dilo tse ba di tlhokang go ya ka ditlhokego tsa bone mo dikagong tse di ba thusang go ithuta, dikago tsa metswedi kgotsa dikolo tsa metswedi ya go ithuta fitlhela ba kgona go tsena mo dikolong tse di tlwaelegileng, fa go kgonega.

Diteng tsa lenaneothuto la Puo ya Ntlha di kgontsha banna le basadi go nna le seabe ka go lekana, mme di siametse dipuisano tse di ka fa ponong ya bong, go akaretso pono ya banna le basadi ka ga boleng jo bo rileng, jo bo tla dirang gore go nne le kitso ka ga kakanyo ya bong, gore meelwane e bewa jang mo tekatekanong ya bong, le gore tekatekano ya bong e ka rotloediswa jang mo dikarolong tsotlhe tsa botshelo. Barutabana gape ba ka dirisa metshameko ya go tshameka karolo go bontsha dikakanyo tsa bong, le go ruta baithuti go sekaseka dikwalo go bona gore a ga di na dikakanyo tsa bong.

5. TOMAGANO GO DIRUTWA TSA KHARIKHULAMA KA KAKARETSO

Dikgang tse di amanang le dikolo di akaretso thuto ya tikologo, HIV le AIDS, thuto ya baagi, thuto ya ditshwanelo tsa botho le temokerasi, thekenoloji ya tshedimosetso le tshaeletsano (ICT) le ipabalelo tseleng. Dikgang tse di tsentswe mo kharikhulameng ya semmuso, ka gonne nngwe le nngwe ya tsone e bua ka dikotsi le dikgwetlho tse di rileng mo setšhabeng sa rona sa Namibia. Di tshwanetse go sekasekiwa mo dikgatong tsotlhe le mo thutong nngwe le nngwe fa ditlhogo di kopana le diteng tsa thuto eo. Baithuti botlhe ba rona ba tlhoka go:

- tlhaloganya mofuta wa dikotsi le dikgwetlho tse;
- itse gore di tla ama jang setšhaba sa rona le boleng jwa botshelo jwa batho ba rona jaanong le mo isagong
- tlhaloganya gore dikotsi le dikgwetlho tse di ka rarabololwa jang kwa maemong a bosetšhaba le a lefatshe; le
- tlhaloganya gore ba ka nna le seabe jang mo go rarabololeng dikotsi le dikgwetlho tseno mo sekolong le mo setšhabeng sa bone.

Dikotsi le dikgwetlho tse di rileng tse di lemogilweng ke:

- dikgwetlho tse re lebaganyeng le tsone ke go sa rekegele le go tsamaisa sentle meamuso ya tlholego
- dikgwetlho tse di bakiwang ke mogare wa HIV le bolwetse jwa AIDS
- dikgwetlho tsa boitekanelo tse di bakiwang ke kgotlelo, boiteketo jo bo siameng le matlakala.
- dikgwetlho tse di ikaegileng ka temokerasi le boago jo bo iketlileng, bo tlišwa ke go tlhoka thokgamo le puso e e ikgatholosang ditshwanelo le boikarabelo
- dikgwetlho tse re di lebaganeng fa re sa obamele melawana ya ipabalelo tselang
- dikgwetlho tse re di lebaganeng ka ntlha ya phetogoya go amana le lefatshe ka bophara.

Dikakantsho tse di latelang mo tafoleng e e mo tsebeng e e latelang ga se ditlhogo tse di laetsweng, mme di diretswe fela go kaela barutabana gore ba golaga nye go ruta ka dikgang tse di amanang le dikolo mo go ruteng puo ga bone 'tsatsi le letsatsi. Barutabana ba ka dirisa ditlhogo le ditiro tsa bone kgotsa ba di fetola, go ikaegile ka maemo le dikgatlhogo tsa baithuti ba bone.

Dintlha tsa thuto kakaretso	Setlhogo	Ditiro tsa bokgoni			
		Go reetsa	Go bua	Go buisa	Go kwala
HIV le AIDS	- Go tshela o ikamogela ka HIV le AIDS - Go thibela mogare. - Ditshwanelo tsa ba ba amegileng le ba ba amegang	- Go reetsa tema le go araba ka Ee! kgotsa Nnyaa! - Go reetsa tshedimosetso go tswa mo DVD/kgang ka ga batho ba ba tshelang ka HIV le go rulaganya dipolelo tse di tlhakatlhakantsweng.	- Potsoloso, sekai, le modiri wa botsogo ka ga HIV le AIDS, kgobokanya tshedimosetso - Ngangisanyo: A go siame go itse seemo sa gago ka HIV?	- Go lebelela ka bofebo ditsela tsa go itshireletsa kgatlanong le HIV le AIDS - Go ranolela tshedimosetso, mmepe ya palo batho, tsholofelo ka botshelo mo dikgaolong tse di farologanyeng tsa Namibia	- Bega tshedimosetso e o e boneng mo potsolosong mo moalong - Go dira pousetara e e nang le melaetsa ya go itshireletsa/thibela. - Go reetsa le go araba dipotso mo puisanong ya seromamowa le go kwala tlhamo ya tlhaloso
Thutatikologo	- Thutotikologo ya rona e dirwa ke eng? - Mafelo a boitapoloso a go itlosa bodudu le bajinala - Tshomarelotikologo - Tshomarelo tikologo - Letsatsi la temo ya ditlhare <i>Haetorogene e e tala</i>	Go reetsa tema le go rulaganya tshedimosetso e e neetsweng mo dipampitshaneng	- Potsolotso moitseanape wa tikologo kgotsa motlhokomedi wa ditlhare le diphologolo - Baakanya puiso, puo kgotsa nganisano ka ga tshomarelo ya metsi, motlakase, thibelo ya matlakala /kgotlelo	- Buisa tema sekai, go tlhoma ditlhare mo tikologong ya sekolo. - Go nyalanya mafoko le ditlhaloso tse di siameng go tswa mo temeng e e buisiwang	Lekwalo la tebogo go rra/mmatoropo yo o tsereng karolo mo letsatsing la tlhomo ya ditlhare kwa sekolong sa lona.
Thuto palobatho	- Baagi ba Namibia / ditlhopha tsa setso - Ditiragalo tsa pele tsa Namibia - Maemo a botshelo mo nageng ya rona kgotsa mo metseng	- Reetsa tema ka ga seemo sa matshelo o tshwaye karabo e e siameng - Reetsa tshedimosetso ka kgolo ya baagi le tsholofelo ya botshelo mo Namibia le go araba	- Go rerisana: ka ditiragalo tsa pele tsa Namibia, sekai, batho ba ba dirileng pharologano mo ditiragalong tsa pele tsa Namibia - Ngangisano; A re ka kgona kgolo ya batho?	- Kwalolola tshedimosetso go tswa mo patlisong go tseweng kwa ditlhopheng tsa setso tsa Namibia - Buisa mmepe/moalo wa tsholofelo ya botshelo (leba lokwalo lwa 'Social	- Dira pousetara/ papetlana merafe e e farologaneng ya baagi ba Namibia - Kwalolola tshedimosetso go tswa mmepe/moalo wa tsholofelo ya botshelo (leba lokwalo lwa 'Social

Dintlha tsa thuto kakaretso	Setlhogo	Ditiro tsa bokgoni			
		Go reetsa	Go bua	Go buisa	Go kwala
		dipotso.		Studies'	
Ditshwanelo tsa setho le temokerasi	- Go godisa setso sa kagiso - Tlhaloganya setso le pharologanyo ya sone - Ditshwanelo le maikarabelo - Letsatsi la ngwana wa Aferika	Reetsa tema ka ditshwanelo le maikarabelo le go feleletsa ditiro tse di farologaneng, (sekai, Ee/ Nnyaa nyalanya le dikarabo tse di khutshwane tsa ditiro)	- Bua ka ga ditso tse di farologaneng (puo, kapari, dijo, jj) - Bua ka ga ditshwanelo le maikarabelo (molaotheo) - Rerisana ka ga molao wa thuto wa 2020, karolo ya 9, go patelediwa go tsena sekolo	- Lebelela ka bofebo ditema tse di farologaneng go supa dikai tsa dikgotlhang mo go nngwe le nngwe - Buisa ditema tse di tla supegetsang baithuti go nna le pono e e siameng ka ga bone le go feleletsa ditiro tse di farologaneng (sekai, Ee/ Nnyaa nyalanya le dikarabo tse di khutshwane tsa ditiro)	- Kwala dintlha gore o ka nna jang modira kagiso - Kwala lekwalo ka ga meletlo e e neng mo le kwa sekolong sa lona - Kwala ka ga gago - Kwala ka ga maikutlo a go tlotla ba bangwe (ditso, ditumelo)
Ipabalelo tseleng	- Tshwetso ya maikarabelo a maleba, (nnotagi, diritibatsi, melemo) - Go nna mokgweetsi yo o siameng - Dilo tse di bakang dikotsi tsa tsela - Letsholo la ipabalelo tseleng	- Reetsa ditema tse di nang le tshedimosetso ka ga ipabalelo tseleng, letsholo le go araba dipotso. - Reetsa ditema tse di nang le tshedimosetso ka ga batho, dikoloi le mabaka a a dirang dikotsi tsa ditsela - Reetsa pego ya pharakano le bo le rerisane	- Bua ka ga bosula jwa nnotagi, diritibatsi le melemo, mo bokgoning jwa motho go ipabelela mo tseleng - Rerisana ka ga dikgoreletsi jaaka mogala wa lotheka o kgweetsa koloi /sejanaga - Bua ka ga ipabalelo tseleng le go lekanyetsa ba tsamaya ka dinao, bapalami ba dibaesekele le	- Buisa ditema tsa dipalo tsa dikotsi tsa tsela di dirwa ke botlhaswa jwa motho - Buisa ditema ka ga boitshwaro le mokgwa wa mokgweetsi o o dirisang tsela sentle	- Kwalela mokwaledi wa lokwalo-dikgang ka ga mathata a pharakano mo tikologong - Batlisisa tshedimosetso mo inthaneteng ka ga mabaka a a etleletsang dikotsi tsa ditsela, o kwale athikele ka ga ipabalelo tseleng mo kgaolong ya gago - Kwala terama mo setlhopheng le go e

Dintlha tsa thuto kakaretso	Setlhogo	Ditiro tsa bokgoni			
		Go reetsa	Go bua	Go buisa	Go kwala
			bapalami ba dikoloi/ sejanaga, batsamai ka dinao le dikoloi		diragatsa ka mongwe wa baithuti yo o tsayang karolo mo letsholong le la ipabalelo tseleng.
Thekenoloji	• go dirisa didirisiwa tsa tlhaeletsano • Go tlhama metswedi ya tshedimosetso ya dijithale	• Reetsa netswedi ya tshedimosetso ya dijithale (Mmino, di-podcas le dikhoferense tsa modumo	• Mafaratlhatlha a inthanete • Mogala wa motshikinyego • Bega motlotlo o ipaakanyeditsweng o dirisa power-point	• Go batla tshedimosetso go tswa mo inthaneteng • Go buisa mefuta ya ditema tse di farologaneng tse di nang le ditshwantsho, mealo, jalo jalo	• melaetsa e e kwalwang mo mogaleng • Imeili • Go kwala dithuthuntsho

6. MOKGWA WA GO RUTA LE GO ITHUTA

Mokgwa wa go ruta le go ithuta o itebagantse thata le moithuti

Mokgwa wa go ruta le go ithuta o itebagantse le moithuti, jaaka go tlhalositswe mo teng ga dibukana tsa molaotheo wa Lafapha la Thuto le motheo o o itebagantseng thata le moithuti. Mokgwa o o tlhomamisa boleng jo bo kwa godimo jwa go ithuta fa metheo e tsenngwa mo tirisong.

Maikaelelo a thuto e, e itebagantse le moithuti go ithuta le go tlhaloganya le go neela kitso le mokgwa wa go ka tlabolola setšhaba. Tshimologo, ya go ruta le go ithuta ke gore moithuti o tla ka kitso le boitemogelo jo bogolo jwa loago go tswa mo losikeng, setšhaba, le tikologo e a nnang mo go yone. Go ithuta mo sekolong go tshwanetse go akaretsa go agelela godimo, katoloso le go gwetlha kitso le boitemogelo jwa pele jwa moithuti.

Baithuti ba ithuta sentle fa ba akarediwa ka nako tsotlhe mo thutong, ba tsaya karolo e e kwa godimo, go tsaya seabe go supa se ba se ithutileng. Moithuti mongwe le mongwe o ka ithuta ka selekanyo sa gagwe, ditlhokego tsa gagwe, go ithuta ka nako ya gagwe, boitemogelo le bokgoni. Morutabana o tshwanetse go ka kgona go lemoga ditlhokego tsa baithuti le thuto e e tshwanetseng go dirwa le go itse go baakanya maitemogelo a go ithuta ka tshwanelo. Maano a go ruta jalo, a tshwanetse go farologangwa le go abega ka tatelano e e rulagantsweng sentle ya dithuto.

Mokgwa wa go ruta dipuo tsa ntlha

Fa o ruta Puo ya Ntlha, morutabana o tshwanetse go rotloetsa moithuti go buisa le go kwala ka go dirisa didirisiwa tse di tla netefatsang se, go dira kgolagano mo matshelelong a baithuti, go bopa diphaposi borutelo tse baithuti ba gololesegile, ba sa tshabe go dira diphoso, ba dirisana ka bo bone. Barutabana jaaka baitseanape ba puo, ba tshwanetse go dirisa puo e e tlhomameng sentle mo puong le mokwalo. Ba tshwanetse go bopa le go ruta metlhale ya tekotlhaloganyo, go ruta go tlhaloganya ditema tse di farologaneng le go lebelela tlhabologo ya tlotlofoko.

Dikarolo tsa puo di tshwanetse go rutwa ka go lomangwa, Sekai Fa o ruta tekotlhaloganyo, ga se go buisa fela, ke go kwala, go bua, go reetsa, go akanya mo go tseneletseng, kitso ya puo, tlotlofoko le ka fa o ithutang ka teng. Melawana ya thutapuo le tlotlofoko di tshwanetse go itsiwe lwa ntlha mo mokwalong, di bo di rutwa, baithuti ba bo ba ithutuntsha, ba bo ba nna le sebaka sa go supa kitso ka ga melawana le tlotlofoko mo di temeng tse di farologaneng.

Morutabana o tshwanetse go dirisa mekgwa e e farologaneng go oketsa Boitumelo jwa go bala dibuka, Sekai; ka go dira gore baithuti ba tshameke se se diragalang mo metshamekong kgotsa go buisa poko, mo khwaereng kgotsa kgotsa ka go laletsa motshameki wa mo Namibia kwa sekolong o tla o buisa poko kotsa o tsameka terama e e kutshwane mo phaphosing ya puo.

Morutabana gape o tshwanetse go ela tlhoko tlabololo ya bokgoni jwa go akanya ka tsela e e masisi, e e leng botlhokwa mo ditirong tsotlhe tsa puo. Sekai, go buisa ka tsela e e nang le maano, go kwala go ithuta, go tlotla, go baakanyetsa dipuisano, go laletsa mokwadi dipotso, go botsa dipotso le go di araba, go akanya kwa godimo le go ruta ba bangwe. Baithuti ba tshwanetse go nna batho ba ba akanyang ba ba tlhaloganyang le go dirisa dikgopolo. Ka jalo, barutabana ga ba a tshwanela fela go botsa dipotso tse di lekanang kitso, mme gape ba tshwanetse go botsa dipotso tse di dirang gore motho a akanye ka tsela e e kwa godimo tse di rotloetsang baithuti go kopanya, go tlhalosa, go tshwaya diphoso le go sekaseka se ba se balang le se ba se ithutang, mme morago ba ba fe nako ya go itlhatlhoba le go akanya ka se ba se ithutileng ('se ke se itseng, se ke tlhokang go se itse, se ke se ithutileng'.)

Morutabana o tshwanetse go swetsa, go ya ka maikaelelo a a rileng a a tshwanetseng go fitlhelelwa, gore ke leng go leng botoka go fetisa diteng ka tlhamalalo, ke leng go leng botoka go letla baithuti go iponela, kgotsa go itlhatlhobela tshedimosetso ka bobona, ke leng ba tlhokang go ithuta ka tlhamalalo, ke leng ba tlhokang go gatelela kgotsa go nonotshiwa, ke leng go nang le tswelelopele e e rileng ya bokgoni kgotsa tshedimosetso e e tshwanetseng go latelwa, kgotsa ke leng go ka letlelelwang baithuti go bona tsela ya bone ka bobone mo setlhogong kgotsa mo karolong ya diteng.

Go dira ka ditlhopha, ka bobedi, ka bongwe kgotsa jaaka setlhopha sotlhe sa baithuti go tshwanetse ga rulaganngwa go ya ka tiro e e tshwanetseng go dirwa. Go ithuta ka go dirisana mmogo go tshwanetse ga kgothalediwa gongwe le gongwe fa go kgonegang teng, koo morutabana e leng ene yo o dirang gore go nne motlhofo, e seng yo o fetisang kitso. Mo mabakeng a a ntseng jalo, ditiro di tshwanetse go rulaganngwa ka tsela e e dirang gore go nne le tirisanommogo le moithuti yo mongwe kgotsa setlhopha sa ba ba ithutang gore tiro e wediwe, go seng jalo ba ba ithutang ba ka se bone mosola wa go dira mmogo. E re ka baithuti mo kgatong eno ba setse ba na le bokgoni jwa go dira dilo ka nosi, go dirisana le ba bangwe le go buisana le ba bangwe, ba tshwanetse go newa maikarabelo a a oketsegileng a go nna le seabe mo go rulaganyeng le go sekaseka tiro ya bone, mme ka metlha ba kaelwa ke morutabana.

7. BOKGONI JWA BOFELO JWA MOPHATO

Go bona tlhaloso ya bokgoni moithuti o tshwanetse a bo a kgonne go tsena mo mo mophatong o o fa godimo mo dikolong tse di potlana, bokgoni jwa bofelo jwa kgato mo lenaneothuto la mephato e e godimo mo dikolong tse di potlanadio tshwanetswe go bonwa.

Mo mephatong e e kwa tlase mo dikolong tse di golwane, baithuti ba tla tiisa le go atolosa bokgoni jo ba setseng ba bo ithutile mo kgatong ya Sekontari ya Bagolo, mme gape ba tla nna le bokgoni jo boshia le kitso ya gore puo e dira jang. Mo thulaganyong ya go ithuta ya Sekontari ya Mafatshe, baithuti ba tla tlhoka go tlhabolola bokgoni ka go oketsa maemo a go raraana.

Baithuti ba le mmalwa ba ka nna ba se ka ba kgona go fitlhelela bokgoni jotlhe ka tsela e e kgotsofatsang, mme ba tshwanetse go amogela tshegetso ya go ithuta ka go dirisa mekgwa ya go ruta e e fetotsweng, didirisiwa tse di fetotsweng, le thuso go tswa go balekane. Palo e nnye ya baithuti e na le ditlhokego tse di kgethegileng tsa thuto go ya bokgakaleng jo bo rileng, tse di tlhokang tlhokomelo e e oketsegileng ya motho ka nosi, didiriswa kgotsa tlhatlhobo. Ba bangwe ba tla bo ba na le bogole, jo bo sa kgoreletseng go ithuta le go gola ga tlhaloganyo le maikutlo, jaaka ba ba sa boneng sentle, ba ba sa utlweng sentle le ba ba bokoa mo mmeleng.

Morago ga go fetsa mephato e e kwa tlase mo dikolong tse di gololwane, baithuti ba solofelwa go nna le bokgoni jwa puo jo bo tlhalositsweng fa tlase.

Tebang le go reetsa, go lebelela le go bua, baithuti ba tla:

- Reetsa ka tlhoafalo le go itebaganya le kgwetlho e kgolo ya puiso ya ditema tse di farologaneng, le go supa mokgwa o o maleba le maitsholo fa ba reetsa le fa ba lebelela. Ba tla itse le go dira kitso le metlhale e e farologaneng go tsweledisa tlhaloso le go sekaseka ditema tse di buiwang le tse di lebelelwang ba bo ba di tsibogela go supa go tlhaloganya le go di lebogela.
- Tlhaeletsana ka go itshepa, puo ya bona e itebagantse le ditema tse ba di itseng le tse ba sa di itseng le dikgwetlho mo mererong ya tlhaeletsano. Ba tla bua megopolo e e gwetlhang sentle, puo ya bone e supa tiriso ya thutapuo e e buiwang.
- Tlhopha le go rulaganya tshedimosetso, megopolo, dikakanyo le bosupi jo bo tlatsang, ba bo ba neela pego e e maleba e e rulagantsweng, e utlwalang sentle. Ba tla dirisa kitso le metlhale ya go bua le go neela pego ka tsela e e maleba ba lebeletse maikaelelo le babogedi.

- Tsaya karolo mo dipuisanong tse di tshwaraganetsweng mo ditlhogong tse di gwetlhang mme di le maleba le dingwaga tsa bone, ba supa bokgoni jwa tirisano mmogo le go lebelela ditumalano le mekgwa ya tlhaeletsano.

Tebang le go buisa le go kwala baithuti ba tla:

- Buisa ditema tsa bothata jo bo oketsegang go ya aka seema, ka tidimalo le go buisetsa kwa godimo ka nepo, thelelo le go tlhaloganya.
- Ikgolaganya le go sekaseka ditema tsa maemo a a kwa godimo, tse di itlhametsweng, tse di nang le tshidimosetso le go go supa bokgoni jwa go tlhaloganya thulaganyo le diponagalo tsa ditema le tiro ya puo ya mokwadi (ba dirisa puo go ngoka).
- Tlhama mefuta e e farologaneng ya ditema tse di momaganeng le tse di utlwalang ka maikaelelo a go tlhama a botho, a tiragatso le maikaelelo mangwe a thuto mo go one tlhabololo, thulaganyo, le tirisano ya segalo le puo e tshwanetseng tiro, maikaelelo le babogedi. Mokwalo wa bone o tla supa kitso mo taelong ya melawana ya puo le mopeleto.

Tebang le thutapuo le tlotlofoko, baithuti ba tla:

- dirisa thutapuo sentle fa ba kwala le fa ba bua.
- dirisa mafoko a thutapuo sentle fa ba bua ka puo e e rutwang mo mophatong o.
- dirisa mefuta e e farologaneng ya puo e e tlwaelesegileng le e e sa tlwaelesegang, ya puo e e bofitlha le dikapuo sentle ka thelelo
- dirisa sentle le ka thelelo mafoko a kakaretso, a thuto a itebagantse le ntlha nngwe, le dielana tse di lekanetseng go buisiwa, go kwalwa, go buiwale go reediwago ipaakanyetsa mephato e e fa gare mo dikolong tse di golwane
- peleta le go dimisa mafoko a a farologaneng a kakaretso, a thuto le a a amanang le tiro e e rileng sentle.

8. TSHOBOKO YA DITENG TSA THUTO TSA SEEMA SA 8 & 9

BOKGONI	DITLHOGO	MAIKAELELO KAKARETSO	MAIKAELELO A A TSENELETSENG
Go reetsa le go bua	Go reetsa ka kelotlhoko	<i>Baithuti ba tla:</i> reetsa ka tlhoafalo ba lebeletse ditema tse di farologaneng le go amogela mekgwa le maitsholo a a siameng fa ba reeditse	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go ka kgona go:</i> reetsa ka kelotlhoko mefuta ya ditema tse di buiwang, tsa theetso le tsa ditshwantsho
	Tlhaeletsana sentle le ka tshwanelo	bua ka thelelo le go itshepa o dirisa puo e e siameng go bua ka maikaelelo, bareetsi le ngwao	- dirisa puo le setaele se se siameng mo bareetsing ba ba farologaneng - rulaganya le go neela pego go bareetsi le maikaelelo a a farologaneng - tsaya karolo e e tseneletseng mo therisanong ya ditlhopho tse di farologaneng le puisano
Go buisa	Tekotlhaloganyo	buisa le go tsibogela ditema tse di maleba le mophato ka ditlhogo tse di dirang gore ba akanye thata	supa bokao jo bo tlhaloganyesegang le jo bo sa tlhaloganyesegeng ga mmogo le maikutlo
	Go boela mo go tseneletseng ga ditema		sekaseka, tlhatlhoba le go tlhabolola dintlha, megopolo le dikakanyo tse di neelang bosupi go tswa mo ditemeng
	Bakwadi le ditlamorago tsa bone		supa go tlhaloganya gore bakwadi ba fitlhelela diphitlhelelo tsa bone le go di tlhotlheletsa babadi jang
	Ditlhangwa		lemga le go rerisana ka dikarolo tse di rileng, tse di farologaneng tsa maefuta ya ditlhangwa le go di amana le maikaelelo a tsone
Go buisa	Mokwalo o o gwetlang	tlhama mefuta e e farologaneng ya ditema tse di lomaganeng le tse di utlwalang ka maikaelelo a boitlhamedi, botho, dilo tse di mo tirsong le tse di thusang thuto	rulaganya megopolo le dikakanyo le go di tthagisa ka go kwala gore di nne le tiragatso e e utlwalang
	Mokwalo o o laoletsweng	nopola tshedimosetso e e botlhokwa go tswa mo ditemaneng le go e fetola gore e tshwanele maikaelelo a mangwe le	nopola tshedimosetso e e botlhokwa go tswa mo ditemaneng le go e fetola gore e tshwanele maikaelelo a mangwe le babogedi

BOKGONI	DITLHOGO	MAIKAELELO KAKARETSO	MAIKAELEO A A TSENELETSENG
		babogedi	
	Ditlhamo	nopola tshedimosetso e e botlhokwa go tswa mo ditemaneng le go e fetola gore e tshwanele maikaelelo a mangwe le babogedi	tlaheletsana maitemogelo le go itlhalosa ka se ba se akanyang, ikutlwang le se ba se akantseng
Thutapuo le Tlotlofoko	Difonetiki le popego ya mafoko	tlihabolola kitso ya thutapuo ya puo eo gore e tle e dirisiwe ka tsela e nnang le maikaelelo, mafokong, dipolelo le mo mokwalong	lemoga le go dirisa medumo ya puo le popego ya mafoko
	Mokwalo o o lolameng		dirisa kitso ya melao ya go bopa diele fa o bua le fa o kwala
	Matshwao a mokwalo le mopeleto		- dirisa matshwao otlhe, ka maikaelelo le go thibela ketsaetsego - dirisa melawana ya mopeleto le ditumelano tsa mokwalo tsa puo
	Tlotlofoko	nna le tlotlofoko e e nonotshang e e tla thusang go godisa bokgoni jwa go reetsa, go bua, go buisa le go kwala	nopola tshedimosetso ka botlalo le go e tlhalosa botoka

9. DITENG TSA THUTO

Le fa maikaelelo a a tseneletseng a mephato ya 8 le 9 a tshwana, tswelelopele ya bokgoni e neetswe mo maemong a thatafatso ya go bua le ditema tse di di kwadilweng. Gangwe le gape, go nna le bokgoni jwa go itse ga baithuti go tshwanetse ga diragadiwa mo sebakeng sa paka yotlhe.

9.1 Go reetsa le go bua

Bokgoni jwa go reetsa bo tshwanetse go akarediwa fa go rutiwa mekgwa e mengwe ya bokgoni jwa puo mo mephato e e kwa tlase mo dikolong tse di golwane, mme bo seka jwa tlathlobiwa bo le nosi mo puong ya ntlha ya Setswana. Le fa go ntse jalo, go reetsa ka kelotlhoko le go araba sentle ke bokgoni jo bo botlhokwa thata mo dithutong tse di kgolwa le mo tirong ngwe le ngwe, thuto ya bokgoni jo ga e a tshwanelwa go latlhiwa mo dikolong tse di golwane.

Maikaelelo a kakaretso	Maikaelelo a a tseneletseng	
	Seema 8	Seema 9
<i>Baithuti ba tla:</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go ka kgona go:</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go ka kgona go:</i>
MT1 GO REETSA LE GO BUA reetsa ka tlhoafalo ba lebeletse ditema tse di farologaneng le go amogela mekgwa le maitsholo a a siameng fa ba reeditse	Reetsa ka kelotlhoko MT1 RB1 - reetsa ka kelotlhoko mefuta ya ditema tse di buiwang, tsa theetso le tsa ditshwantsho: - lemoga puo e e diritsweng mo: dipina tsa thoriso le dipina - tlhalosa diponagalo tse di farologaneng ditema tse di buiwang: go akgola, tebogo le kgomotso - go akgela mo maitemogelong a gago: maitemogeleo a a go kgatlileng le maitemogelo a a fitileng - akgela mo go se se tlhalosiwang: ditso tsa ngwao di dirwa jang, mananeo a dikhompiutara a dirisiwa jang - tsaya dintlha, soboka kgotsa o rulaganye tshedimosetso le go e neela ka mokgwa o o	Reetsa ka kelotlhoko MT1 RB1 - reetsa ka kelotlhoko mefuta ya ditema tse di buiwang, tsa theetso le tsa ditshwantsho: - lemoga puo e e diritsweng mo: dipina tsa thoriso le dipina - tlhalosa diponagalo tse di farologaneng ditema tse di buiwang: dipuo tsa thotloetso le dipego - akgela mo maitemogelong a boamaruri: pego ya dikgang, bosupi jwa tiragalo e e diragatseng - akgela ka ditshupetso: ditshwantso tsa motshikinyego, buka, bodiragatsi jwa mmimo - tsaya dintlha, soboka kgotsa o rulaganye tshedimosetso le go e neela ka mokgwa o o siamenng, o utlwala le go latelana

	siamenng, o utlwala le go latelana	
--	------------------------------------	--

9.1 Go reetsa le go bua (tsweletso)

Maikaelelo a kakaretso	Maekaelelo a a tseneletseng	
	Seema 8	Seema 9
<i>Baithuti ba tla:</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go ka kgona go:</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go ka kgona go:</i>
AO1 GO REETSA LE GO BUA reetsa ka tlhoafalo ba lebeletse ditema tse di farologaneng le go supa mekgwa le maitsholo a a siameng fa ba reeditse	Reetsa ka tlhwaafalo MT1 RB2 - reetsa ditema, lemoga le mekgwa e e tlhotlheletsang le go tshwaya dipphoso le puo: - lemoga dintlhakgolo, maikaelelo le babogedi mo temeng - supa boteng ka go: dira ditshwetso; go ntsha kakanyo mabapi le se o se tshalogantseng - tlhalosa bosupi (jwa se o se utlwileng le se o se boneng) jo bo tlotlomatsang molaetsa: puo ya mmele, go lebana ka matlho, uh-uh-uh, mmh... - supa: tetalano, lebaka, mathata le tharabololo - supa dikakanyo tse di di farologaneng - supa le go sekaseka puo e e dirisitsweng ke mmui go ngoka babogedi: potso tse di bofitlha, puo ya maikutlo, poeletso, puo ya kakaretso, maitemogelo... - Lemoga mekgwa e e sa tlwaelegang	Reetsa ka tlhwaafalo MT1 RB2 - reetsa ka tlhwaafalo ba lebeletse ditema tse di farologaneng le go supa mekgwa le maitsholo a a siameng fa ba reeditse - lemoga dintlhakgolo, maikaelelo le babogedi mo temeng - supa boteng ka go: dira ditshwetso; go ntsha kakanyo mabapi le se o se tshalogantseng - tlhalosa bosupi (jwa se o se utlwileng le se o se boneng) jo bo tlotlomatsang molaetsa: mafoko le dipolelo, segalo sa lentswe, puo yam mele... - supa: tetalano, lebaka, mathata le tharabololo - supa: dintlha tse di di farologaneng - supa dikapuo (poeletso modumo, tshwantshiso, tshwantshanyo ...) le go tlhalosa bokao jwa yona mo bareetsing - supa le go sekaseka puo e e dirisitsweng ke mmui go ngoka babogedi: potso tse di bofitlha, puo ya maikutlo, poeletso, puo ya kakaretso, maitemogelo... - lemoga le go rerisana o tsere letlhakore le puo ya maaka - supa le go tshwaya dipphoso tsa tshedimosetso e e tsietsang

--	--	--

9.1 Go reetsa le go bua (tsweletso)

Maikaelelo a kakaretso	Maikaelelo a a tseneletseng	
	Seema 8	Seema 9
<i>Baithuti ba tla:</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go ka kgona go:</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go ka kgona go:</i>
MT1 GO REETSA LE GO BUA bua ka thelelo le go itshepa o dirisa puo e e siameng go bua ka maikaelelo, bareetsi le ngwao	Tlhaeletsana ka botlalo le thelelo MT1 RB3 - dirisa puo e e siameng le setaele se se siameng mo bareetsing le maikaelelo a a farologaneng: - bua sentle, ka botswerere, o utlwala ka tsela e e tlwaelesegileng le e e sa tlwaelesegang (ditaello, melaetsa, kitsiso ya puo, potsoloso, therisano ka ga tharabololo ya mathata, ngangisano...) - bontsha kitso ya dingwao, puo e e bonolo, puo e e bofitlha, le kutlwano fa lo tlhaeletsana ka mekgwa e e farologaneng	Tlhaeletsana ka botlalo le thelelo MT1 RB3 - dirisa puo e e siameng le setaele se se siameng mo bareetsing ba ba farologaneng le maikaelelo a a farologaneng: - bua sentle, ka botswerere, o utlwala ka tsela e e tlwaelesegileng le e e sa tlwaelesegang (pego ya tiragalo, dipego, puo, puisano le motho wa maemo a a kwa godimo, therisano ka ga tharabololo ya mathata, pitso ya therisano, ngangisano ...) - bontsha kitso ya dingwao, puo e e bonolo, puo e e bofitlha, le kutlwano fa lo tlhaeletsana ka mekgwa e e farologaneng

--	--	--

9.1 Go reetsa le go bua (tsweletso)

Maikaelelo a kakaretso	Maikaelelo a a tseneletseng	
	Seema 8	Seema 9
<i>Baithuti ba tla:</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go ka kgona go:</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go ka kgona go:</i>
MT1 GO REETSA LE GO BUA bua ka thelelo le go itshepa o dirisa puo e e siameng go bua ka maikaelelo, bareetsi le ngwao	Tlhaeletsana ka botlalo le thelelo MT1 RB4 - rulaganya le go neela pego go bareetsi le maikaelelo a a farologaneng: - tlhopha puo (tiriso ya puo/setaele), diteng le ditshupetso tse di farologaneng (sk. dithusathuto tse di bonwang, ditema tse utlwalang, didirisiwa tse di gatisang) di tsamaelana le babogedi le lebaka la pego - dirisa thulaganyo e e siameng e e akaretsang - matseno, mmele, makopanyi le bokhutlo	Tlhaeletsana ka botlalo le thelelo MT1 RB4 - rulaganya le go neela pego go bareetsi le maikaelelo a a farologaneng: - tlhopha puo (tiriso ya puo/setaele), diteng le ditshupetso tse di farologaneng (sk. dithusathuto tse di bonwang, ditema tse di utlwalang, didirisiwa tse di gatisang) di tsamalang le bareetsi le lebaka la pego - tlhopha diteng, dithusathuto tse di bonwang, le go bega ka tiragatso e e kwa godimo

--	--	--

9.1 Go reetsa le go bua (tsweletso)

Maikaelelo a kakaretso	Maikaelelo a a tseneletseng	
	Seema 8	Seema 9
<i>Baithuti ba tla:</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go ka kgona go:</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go ka kgona go:</i>
MT1 GO REETSA LE GO BUA • bua ka thelelo le go itshepa o dirisa puo e e siameng go bua ka maikaelelo, bareetsi le ngwao	Tlhaeletsana ka botlalo le thelelo MT1 RB4 • rulaganya le go neela pego go bareetsi le maikaelelo a a farologaneng: - neela dintlha tse di maleba, boamaruri, dikai le kgotsa kgang e e emang nokeng mogopolo wa konokono - ikatise (se tshware ka tlhogo) o neele pego e e	Tlhaeletsana ka botlalo le thelelo MT1 RB4 • rulaganya le go neela pego go bareetsi le maikaelelo a a farologaneng: - akaretsa thulaganyo e e siameng e e akaretsang matseno, mmele, makopanyi le bokhutlo - neela dintlha tse di kgatlang di tlhamaletse,

	tlhamaletseng le e e utlwalang Tlhaeletsana sentle le ka tshwanelo MT1 RB5 - tsaya karolo e e tseneletseng mo ditherisanong le dipuisano tsa ditlhophha tse di farologaneng: - supa kitso tse di farologaneng tsa bokopano - tsaya karolo mo go tseneletse le go akgaela mo go maleba mo puisanong - tlhabolola dikakanyo ka mokgwa o o siameng - tshegetsa dikakanyo gofitlhela nako e e maleba - amogela paakanyo le dikgwetlho	boamaruri, dikai le kgotsa kang e e emang nokeng mogopolo wa konokono Tlhaeletsana sentle le ka tshwanelo MT1 RB5 - tsaya karolo e e tseneletseng mo therisanong ya ditlhophha tse di farologaneng le puisano: - supa kitso tse di farologaneng tsa bokopano - tsaya karolo mo go tseneletse le go akgaela mo go maleba mo puisanong - tlhotlholetsa ka thulaganyo le mokgwa dumelesegang - tshwantshanya le go farologanya megopolo
--	---	---

9.1 Go reetsa le go bua (tsweletso)

Maikaelelo a kakaretso	Maikaelelo a a tseneletseng	
	Seema 8	Seema 9
<i>Baithuti ba tla:</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go ka kgona go:</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go ka kgona go:</i>
MT1 GO REETSA LE GO BUA bua ka thelelo le go itshepa o dirisa puo e e siameng go bua ka maikaelelo, bareetsi le ngwao	Tlhaeletsana sentle le ka tshwanelo MT1 RB5 - tsaya karolo e e tseneletseng mo therisanong ya ditlhophha tse di farologaneng le puisano: - ranola se se builweng le go diragatsa bokao sentle - nganga kgatlhanong le tlhalele kgotsa mabapi le dilo tse di sa tlwaelesegang tse di supilweng	Tlhaeletsana sentle le ka tshwanelo MT1 RB5 - tsaya karolo e e tseneletseng mo therisanong ya ditlhophha tse di farologaneng le puisano: - gwetlha dikakanyo, dikakanyetso, tlhalelele, le ditiro tse di sa tlwaelesegang (fa go tlhokega) mo mabakeng a a siameng, bosupi kgotsa ngangisano

	ke ba bangwe - dirisa bosupi go ema nokeng kgotsa go ganetsa megopolo e e farologaneng sentle - neela kitso ya bokopano jwa botsalano le dipharologanyo magareng ga dingwao (mabapi le ditumediso, go lebana, le go lebagana le dikgogakgogano...) fa o kopana le batho, o bontsha keletso e e tseneletseng le go supa tlotlo ya ditshwanele le maikutlo a batho ba bangwe	- amogela paakanyo le dikgwetlho ka mogopolo o o bulegileng - sekaseka le go rerisana mekgwa e e siameng le e e sa siamang ya kang - neela kitso ya bokopano jwa botsaalano le dipharologanyo magareng ga dingwao fa o kopana le batho, o bontsha keletso e e tseneletseng le go supa tlotlo ya ditshwanele le maikutlo a ba bangwe
--	--	---

9.2 Go buisa le go kwala

Selekanyo sa bothata le boleele jwa ditema di tshwanetse go okediwa ka iketlo. Ditlhogo tse di farologaneng le mefuta ya ditema e tshwanetse ya ithutiwa gore baithuti ba tlwaele mefuta e farologaneng ya ditema, tiriso ya puo, mefuta ya thutapuo le tlotlofoko.

Maikaelelo a Kakaretso	Maikaelelo a a tseneletseng	
	Seema 8	Seema 9
<i>Baithuti ba tla:</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go ka kgona go:</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go ka kgona go:</i>
MT2 GO BUISA buisa le go tsibogela ditema tse di maleba le mophato ka ditlhogo tse di dirang gore ba akanye thata	Tekotlhaloganyo MT2 B1 - supa bokao jo bo tlhaloganyesegang le jo bo sa tlhaloganyesegeng ga mmogo le maikutlo: - buisa ditemana tse di khutshwane ka nepo le	Tekotlhaloganyo MT2 B1 - supa bokao jo bo tlhaloganyesegang le jo bo sa tlhaloganyesegeng ga mmogo le maikutlo: - buisa mefuta ya ditema tse di telele ka nepo e

	thelelo - bua mafoko sentle - buisetsa ditema tsa seema kwa godimo ka iketlo, ka seemo sa go buisana ka nepo le tsela ya go supa maikutlo - dirisa kgatelelo, segalo, mokgwa le go emisa go ka supa go buisa ka maikutlo	e kwa godimo le thelelo - buisa mafoko sentle - buisetsa ditema tsa seema kwa godimo ka iketlo, ka seemo sa go buisa ka nepo le tsela ya go supa maikutlo - dirisa kgatelelo, segalo, mokgwa le go emisa go ka supa go buisa ka maikutlo - tlhotlheletsa maikutlo a babogedi ka mekgwa ya setu, sekai, go leba motho mo matlhong le puo ya mmele
--	---	--

9.2 Go buisa le go kwala (tsweletso)

Maikaelelo a Kakaretso	Maikaelelo a a tseneletseng	
	Seema 8	Seema 9
<i>Baithuti ba tla:</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go ka kgona go:</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go ka kgona go:</i>
MT2 GO BUISA buisa le go tsibogela ditema tse di maleba le mophato ka ditlhogo tse di dirang gore ba akanye thata	Tekotlhaloganyo MT2 B1 - supa bokao jo bo tlhaloganyesegang le jo bo sa tlhaloganyesegeng ga mmogo le maikutlo: - buisa ka tidimalo mafoko a a fetang kana a le kwa tlase ga 185 -195 mo motsotsong - supa bokgoni jwa go tswaledisa tlhaloso go tswa mo temeng ka go: lebelela, go bonela pele, go dira setshwantsho, go botsa dipotso le	Tekotlhaloganyo MT2 B1 - supa bokao jo bo tlhaloganyesegang le jo bo sa tlhaloganyesegeng ga mmogo le maikutlo: - buisa ka tidimalo mafoko a a fetang kana a le kwa tlase ga 195 -200 mo motsotsong - supa bokgoni jwa go tswaledisa go tlhalosa go tswa mo temeng ka go: kopanya, go atlhola, go soboka, go sekaseka, go e tsenelela ...

	go boeletsa ... - neela bosupi jwa mefuta ya ditlhamane tsa nnete le tse eseng tsa nnete, buisetsa kwa tlase le ka nosi go nna le kitso le go ijesa monate	- neela bosupi jwa mefuta ya ditlhamane tsa nnete le tse eseng tsa nnete, buisetsa kwa tlase le ka nosi go nna le kitso le go ijesa monate
--	---	--

9.2 Go buisa le go kwala (tsweletso)

Maikaelelo a Kakaretso	Maikaelelo a a tseneletseng	
	Seema 8	Seema 9
<i>Baithuti ba tla:</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go ka kgona go:</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go ka kgona go:</i>
MT2 GO BUISA buisa le go tsibogela ditema tse di maleba le mophato ka ditlhogo tse di dirang gore ba akanye thata	Tekotlhaloganyo MT2 B1 - supa bokao jo bo tlhaloganyesegang le jo bo sa tlhaloganyesegeng ga mmogo le maikutlo: - sekaseka ditema go bona bokao jo bo tlhaloganyesegang le jo bo sa tlhaloganyesegeng - lemoga ntlhakgolo ya tema le go sekaseka go tswelela ga yone, go akaretsa kamano ya yone	Tekotlhaloganyo MT2 B1 - supa bokao jo bo tlhaloganyesegang le jo bo sa tlhaloganyesegeng ga mmogo le maikutlo: - tlhalosa maikaelelo, babogedi le diteng tsa tema, le gore di amana jang le diponagalo le popego e e nang le thulaganyo - sekaseka ditema go bona bokao jo bo tlhaloganyesegang le jo bo sa

	le dikakanyo tse di maleba - sekaseka tlhotlheletso ya lefoko lengwe le le itlhopetsweng mo bokaong le segalo sa tema - tshwantsha le go farologanya tshedimosetso mo ditemeng tse pedi kgotsa tse dintsi mo setlhogong se se tshwanang le go tthalosa gore tema e dumalana le go sa dumalane mo mabakeng a nnete, kakanyo kgotsa tthaloso - nopola tshedimosetso ya kakaretso e e tseneletseng mo megopolong le mo seemong sa go kwala le go atihola	tthaloganyesegeng - nopola tshedimosetso ya kakaretso e e tseneletseng mo megopolong le mo seemong sa go kwala le go atihola - lemoga ntlhakgolo ya tema le go sekaseka go tswela ga yone, go akaretso kamano ya yone le dikakanyo tse di maleba - tsaya ditshwetso go tswa mo temeng le go neela bosupi jo bo maleba mo go yone jo bo emeng nokeng ditshwetso tseo - sekaseka tlhotlheletso e e oketsegileng ya lefoko lengwe le le itlhopetsweng mo bokaong le segalo sa tema
--	--	---

9.2 Go buisa le go kwala (tsweletso)

Maikaelelo a Kakaretso	Maikaelelo a a tseneletseng	
	Seema 8	Seema 9
<i>Baithuti ba tla:</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go ka kgona go:</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go ka kgona go:</i>
MT2 GO BUISA • buisa le go tsibogela ditema tse di maleba le mophato ka ditlhogo tse di dirang gore ba akanye thata	Tekotlhaloganyo MT2 B1 • supa bokao jo bo tthaloganyesegang le jo bo sa tthaloganyesegeng ga mmogo le maikutlo: - ntsha bokhutlo go tswa mo temeng le go neela bosupi jo bo maleba mo go jone le bokhutlo - sekaseka ka botlalo popego e e rileng ya tema, o akaretso tiro ya polelo mo popegong le tthabololo ya ntlhakgolo	Tekotlhaloganyo MT2 B1 • supa bokao jo bo tthaloganyesegang le jo bo sa tthaloganyesegeng ga mmogo le maikutlo: - sekaseka le go tthatlhoba bokgoni le tlhotlheletso ya tiriso ya puo, dikapuo, dibopego tse di tshwantshitsweng, mekgwa e mengwe ya go bopa ditlamorago dingwe le mo ditemeng tsa pono le/kgotsa tse di akaretsang sengwe le

	- tlhalosa maikaelelo, tiriso ya puo le babogedi mo temeng, sekai. Athikele ya khuranta, lokwalodikgang, bukatsatsi, tshekatsheko ya buka le bukana	sengwe jaaka ditshwantsho, mafoko (multimodal texts) - tshwantsha le go farologanya go tshwana le pharologanyo magareng ga ditema mo tshwarong, bogolo jwa tiro le/kgotsa thulaganyo ya megopolo
--	---	---

9.2 Go buisa le go kwala (tsweletso)

Maikaelelo a Kakaretso	Maikaelelo a a tseneletseng	
	Seema 8	Seema 9
<i>Baithuti ba tla:</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go ka kgona go:</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go ka kgona go:</i>
MT2 GO BUISA • buisa le go tsibogela ditema tse di maleba le mophato ka ditlhogo tse di dirang gore ba akanye thata	Kakanyo e e botlhokwa mo mokwalong MT2 B2 • Sekaseka, tlhatlhoba le go tlhabolola dintlha, megopolo le dikakanyo tse di neelang bosupi go tswa mo ditemeng: - tlhalosa tshedimosetso sentle e e neetsweng mo didirisiweng tsa ditshwantsho tse di farologaneng (sekai, mealo, dimmepe, dikarata tsa bosa) le go isa tshedimosetso kwa	Kakanyo e e botlhokwa mo mokwalong MT2 B2 • Sekaseka, tlhatlhoba le go tlhabolola dintlha, megopolo le dikakanyo tse di neelang bosupi go tswa mo ditemeng: - tlhatlhoba kopano, tatelano, tlhomamo le thulaganyo ya tema ya ngangisano - tlhalosa tshedimosetso sentle e e neetsweng mo ditshwantshong tse di raraaneng le go isa

	mokgweng o mongwe wa go kwala ka ntlha ya lebaka lengwe - tlhalosa ka tsela nngwe le go tlhofofatsa dintlhakgolo le dintlha tse di maleba mo temaneng - nankola dintlhakgolo tsa tema sentle mo tshobokong ya kakaretso - supa kitso ya tshedimose tso ya tiriso ya metswedi e e farologaneng	tshedimose tso kwa mokgweng o mongwe wa go kwala - tlhalosa ka tsela nngwe le go tlhofofatsa dintlhakgolo le dintlha tse di maleba mo temaneng - nankola megopolo e e tlhopilweng ya tema sentle mo tshobokong e e tlhopilweng supa kitso ya tshedimose tso ya tiriso ya metswedi e e farologaneng -
--	--	---

9.2 Go buisa le go kwala (tsweletso)

Maikaelelo a Kakaretso	Maikaelelo a a tseneletseng	
	Seema 8	Seema 9
<i>Baithuti ba tla:</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go ka kgona go:</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go ka kgona go:</i>
MT2 GO BUISA • buisa le go tsibogela ditema tse di maleba le mophato ka ditlhogo tse di dirang gore ba akanye thata	Bakwadi le ditlhotlheletso tsa bone MT2 B3 • supa go tlhaloganya gore bakwadi ba fitlhelela diphitlhelelo tsa bone le go tlhotlheletsa babadi jang: - tlhalosa tiriso ya puo, dipopego tse di tshwantshitsweng le mekgwa e mengwe ya go tlhotlheletsa diphitlhelelo dingwe le mo ditemeng tsa pono le/kgotsa tse di akaretsang sengwe le	Bakwadi le ditlhotlheletso tsa bone MT2 B3 • supa go tlhaloganya gore bakwadi ba fitlhelela diphitlhelelo tsa bone jang le go tlhotlheletsa babadi: - lemoga tlhaolele, kgethololo, mekgwa e e sa siamang, go anamisa maaka le bosupi jo bo seng maleba - soboka tshedimose tso e tlhopilweng kgotsa

	sengwe jaaka ditshwantsho, mafoko - lemoga dikarolo tsa setaele le tiriso ya puo mo temeng - tlhatlhoba go ikanngwa le go ama maikutlo ga tema le go tlhalosa mekgwa e mokwadi a a dirisitseng go fitlhelela diphitlhelelo tsa gagwe. - farologanya magareng ga dikakanyo le dintlha lemoga mekgwa e e sa tlwaelesegang, go anamisa maaka le bosupi jo bo seng maleba	megopolo go tswa mo metsweding e e farologaneng e e ikaegileng mo kgang/setlhogo se se tshwanang - farologanya mefuta e e farologaneng ya ditaele le tiriso ya puo - tlhomamisa letlhakore la mokwadi kgotsa maikaelelo mo temeng le go sekaseka ka fa mokwadi a dirisang puo e e bofitlha le dikarolo tsa puo ka teng go ka etleletsa letlhakore leo kgotsa maikaelelo - tlhatlhoba go ikanngwa le go utlwala gag o nganga ga mokwadi (sekai, dikgatiso)
--	--	--

9.2 Go buisa le go kwala (tsweletso)

Maikaelelo a Kakaretso	Maikaelelo a a tseneletseng	
	Seema 8	Seema 9
<i>Baithuti ba tla:</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go ka kgona go:</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go ka kgona go:</i>
MT2 GO BUISA • buisa le go tsibogela ditema tse di maleba le mophato ka ditlhogo tse di dirang gore ba akanye thata	Ditlhangwa MT2 B4 • lemoga le go rerisana ka dikarolo tse di rileng, tse di farologaneng tsa mefuta ya ditlhangwa le go di amana le maikaelelo a tsone: Poko - lemoga dikarolo tse tharo tse di kgolo tsa poko: metshameko, dipina le kanelo - tlhalosa dikarolo tse di rileng tsa mefuta e e	Ditlhangwa MT2 B4 • lemoga le go rerisana ka dikarolo tse di rileng, tse di farologaneng tsa mefuta ya ditlhangwa le go di amana le maikaelelo a tsone: Poko - lemoga dikarolo tse tharo tse di kgolo tsa poko: metshameko, dipina le kanelo - tlhalosa dikarolo tse di rileng tsa mefuta e e

	farologaneng ya maboko, sekai, le le sa latelang melawana ya poko, ballad le sonett - akgola maboko ka go lemoga tiriso ya puo, popego, kgopolo, morumo, moribo, lentswe le segalo - lemoga, tlhalosa le go tlathloba bokao jwa kgothatso le diponagalo tse di latelang mo mabokong: tshwantshiso, tshwantshanyo, mothofatso, leetsi, dipotso tse di sa tlhokeng karabo, poeletsomodumo, morumo wa tumanosi, pheteletso	farologaneng ya maboko, sekai, lyric, ode, elegy - akgola maboko ka go lemoga tiriso ya puo, popego, kgopolo, morumo, moribo, lentswe le segalo/maikutlo - lemoga, tlhalosa le go tlathloba bokao jwa kgothatso le diponagalo tse di latelang mo mabokong: poeletsomodumo, go dirisa mafoko ka tsela e e tlabang (irony) (mo seemong, puong, motshameko), tshotlo, mafoko a a sa tlwaelesegang (euphemism), ditlhaka mo mabokong (litotes), kang e e sa utlwaleng (oxymoron), kobiso, go tshameka ka mafoko (pun)
--	---	---

9.2 Go buisa le go kwala (tsweletso)

Maikaelelo a Kakaretso	Maikaelelo a a tseneletseng	
	Seema 8	Seema 9
<i>Baithuti ba tla:</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go ka kgona go:</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go ka kgona go:</i>
MT2 GO BUISA • buisa le go tsibogela ditema tse di maleba le mophato ka ditlhogo tse di dirang gore ba akanye thata	Ditlhangwa MT2 B4 • lemoga le go rerisana ka dikarolo tse di rileng, tse di farologaneng tsa mefuta ya ditlhangwa le go di amana le maikaelelo a tsone: Kgangkhutswe le terama - tlhalosa diponagalo le thulaganyo ya kgangkhutswe, padi le terama - lemoga, tlhalosa o dire bokhutlo jo bo utlwalegang ka ga: poloto, thulaganyo ya ditiragalo, maitshetle, tatelano ya ditiragalo,	Ditlhangwa MT2 B4 • lemoga le go rerisana ka dikarolo tse di rileng, tse di farologaneng tsa mefuta ya ditlhangwa le go di amana le maikaelelo a tsone: Kgangkhutswe le terama - tlhalosa, o dire bokhutlo jo bo utlwalang ka ga le go tlathloba tswelelopele ya badiragatsi le melaetsa mo temeng ya setso, ditso le/kgotsa ngwao - tlhalosa kang e e tlhalosiwang, maikaelelo a

	molaetsa, badiragatsi, kang e tlhalosiwang, puo le setaele - tlhalosa ka botlalo setso, ditso le/kgotsa ngwao mo temeng - tlhalosa ka bokao mo mokwalong le bokhutlo jo bo nang le bosupi - neela bosupi mo mokwalong jo bo akaretsang tshekatsheko - lemoga le go tlhalosa ditiro tsa diponagalo tsa motshameko, sekai, puisano, kgotlhang le maikutlo	yone le tiragatso - tlhalosa thulaganyo, popego le tswelopele ya poloto le mokgwa o kgotlhang e rarabololwang ka teng - tlhalosa ka bokao mo mokwalong le bokhutlo jo bo nang le bosupi - neela bosupi mo mokwalong jo bo akaretsang tshekatsheko le dinopolo tse di emetseng tshekatsheko ya mokwalo - tshwantsha le go farologanya dikgangkhutswe tse di nang le molaetsa o o tshwanang
--	--	--

9.2 Go buisa le go kwala (tsweliso)

Maikaelelo a Kakaretso	Maikaelelo a a tseneletseng	
	Seema 8	Seema 9
<i>Baithuti ba tla:</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go ka kgona go:</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go ka kgona go:</i>
MT2 GO BUISA • buisa le go tsibogela ditema tse di maleba le mophato ka ditlhogo tse di dirang gore ba akanye thata	Ditlhangwa MT2 B4 • lemoga le go rerisana ka dikarolo tse di rileng, tse di farologaneng tsa mefuta ya ditlhangwa le go di amana le maikaelelo a tsone: Kgangkhutswe le terama - tlhatlhoba thulagaganyo, popego le tswelopele ya poloto le mokgwa o kgotlhang e rarabololwang ka teng - farologanya magareng ga ditlhangwa tsa segompiano le tsa setso, ditema le popego ya	Ditlhangwa MT2 B4 • lemoga le go rerisana ka dikarolo tse di rileng, tse di farologaneng tsa mefuta ya ditlhangwa le go di amana le maikaelelo a tsone: Kgangkhutswe le terama - lemoga diponagalo tsa motshameko tse di tlhalosang setaele sa mokwadi - tlhalosa ka fa ditlhangwa di amanang le setso, mekgwa kgotsa ditumelo tsa mokwadi - farologanya magareng ga ditlhangwa tsa

	mokwalo	segompiano le tsa setso, ditema le popego ya mokwalo
--	---------	--

9.2 Go buisa le go kwala (tsweletso)

Maikaelelo a Kakaretso	Maikaelelo a a tseneletseng	
	Seema 8	Seema 9
<i>Baithuti ba tla:</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go ka kgona go:</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go ka kgona go:</i>
MT3 GO KWALA tlhama mefuta e e farologaneng ya ditema tse di lomaganeng le tse di utlwalang ka maikaelelo a boitlhamedi, botho, dilo tse di mo tirisong le tse di thusang thuto	Mokwalo o o gwetlhang MT3 K1 - rulaganya megopolo le dikakanyo le go di tlhagisa ka go kwala gore di nne le tiragatso e e utlwalang: - dirisa mekgwa ya go akanya le go kwala ka lebaka la go tlhama mokwalo o o nang le boleng, o rulagantse e bile o utlwala sentle - dirisa ditema tse di kgaogantsweng tse di tlabololang le go rulaganya bokao - dirisa dintlha tse di dirang gore mokwalo otlhe o	Mokwalo o o gwetlhang MT3 K1 - rulaganya megopolo le dikakanyo le go di tlhagisa ka go kwala gore di nne le tiragatso e e utlwalang: - dirisa mekgwa ya go akanya le go kwala ka lebaka la go tlhama mokwalo o o nang le boleng, o lebagane e bile o utlwala sentle - dirisa ditema tse di kgaogantsweng tse di tlabololang le go rulaganya bokao - dirisa dintlha tse di dirang gore mokwalo otlhe o

	nne le bokao jo bo tshwanang gape di bontsha mmadi gore mokwalo o ya kae - kgobokanya tshedimosetso e e maleba ya tiro go tswa mo metsweding e mentsi e e gatisitsweng le e e dijithale - tlathloba go ikanyega le bonnete jwa motswedi mongwe le mongwe - kopanya tshedimosetso e e tlhophilweng mo mokwalong o ntse o leka go thibelela go kopisa, go nopola sentle le go akgola metswedi ya bone	nne le bokao jo bo tshwanang gape di bontsha mmadi gore mokwalo o ya kae - kgobokanya tshedimosetso e e maleba ya tiro go tswa mo metsweding e mentsi e e gatisitsweng le e e dijithale - tlathloba go ikanyega le nepo ya motswedi mongwe le mongwe - kopanya tshedimosetso e e tlhophilweng mo mokwalong o ntse o leka go thibelela go kopisa, go nopola sentle le go akgola metswedi ya bone
--	--	--

9.2 Go buisa le go kwala (tsweletso)

Maikaelelo a Kakaretso	Maikaelelo a a tseneletseng	
	Seema 8	Seema 9
<i>Baithuti ba tla:</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go ka kgona go:</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go ka kgona go:</i>
MT3 GO KWALA • tlhama mefuta e e farologaneng ya ditema tse di lomaganeng le tse di utlwalang ka maikaelelo a boithamed, botho, dilo tse di mo tirisong le tse di thusang thuto	Mokwalo o o gwetlang MT3 K1 • rulaganya megopolo le dikakanyo le go di tlhagisa ka go kwala gore di nne le tiragatso e e utlwalang: - dirisa mafoko a a kopanyang le didirisiwa tse di lomaganeng go kopanya megopolo le mokwalo o o utlwalang o na le kgopolo: fa go ntse jalo, kwa bokhutlong, ka ntlha ya seo, mo godimo ga moo, ka jalo, sa ntlha, sa bobedi, jalo jalo - loga maano, letlhomeso, boelets, dira tiro gape	Mokwalo o o gwetlang MT3 K1 • rulaganya megopolo le dikakanyo le go di tlhagisa ka go kwala gore di nne le tiragatso e e utlwalang: - dirisa mafoko a a kopanyang le didirisiwa tse di lomaganeng go kopanya megopolo le mokwalo o o utlwalang o na le kgopolo: fa go ntse jalo, kwa bokhutlong, ka ntlha ya seo, mo godimo ga moo, ka jalo, sa ntlha, sa bobedi, jalo jalo - loga maano, letlhomeso, boelets, dira tiro gape

	go ka kwala thutapuo ka nepo le go dira gore go nne le tiro ya maemo a a kwa godimo go ka nna le tiro e phepa e e balegang e e feleletseng - dirisa dikarolo tsa puo, matshwao a puiso le tlotlofoko e e siameng le go ka dirisiwa	go ka kwala thutapuo ka nepo le go dira gore go nne le tiro ya maemo a a kwa godimo go ka nna le tiro e phepa e e balegang e e feleletseng - dirisa dikarolo tsa puo, diponagalo tsa mokwalo, puo e bofitlha, matshwao a puiso le tlotlofoko e e nonofileng e farologane e bile e na le boleng
--	---	---

9.2 Go buisa le go kwala (tsweletso)

Maikaelelo a Kakaretso	Maikaelelo a a tseneletseng	
	Seema 8	Seema 9
<i>Baithuti ba tla:</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go ka kgona go:</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go ka kgona go:</i>
MT3 GO KWALA tlhama mefuta e e farologaneng ya ditema tse di lomaganeng le tse di utlwalang ka maikaelelo a boitlhamedi, botho, dilo tse di mo tirisong le tse di thusang thuto	Mokwalo o o laoletsweng MT3 K2 - nopola tshedimosetso e e botlhokwa go tswa mo ditemaneng le go e fetola gore e tshwanele maikaelelo mangwe le babogedi: - tlhopha tshedimosetso e e rileng e e tlwaelesegileng le e e sa tlwaelesegang go tswa mo temeng e le nngwe kgotsa tse dintsi le go e fetolela go ya ka dikaelo tse di rileng go ka kwala temana e khutshwane mo mannong le maikaelelo a a farologaneng le babadi go nna le go ya ka ditema tsa mokwalo wa ntlha	Mokwalo o o laoletsweng MT3 K2 - nopola tshedimosetso e e botlhokwa go tswa mo ditemaneng le go e fetola gore e tshwanele maikaelelo mangwe le babogedi: - tlhopha tshedimosetso e e rileng e e tlwaelesegileng le e e sa tlwaelesegang go tswa mo temeng e le nngwe kgotsa tse dintsi le go e fetolela go ya ka dikaelo tse di rileng go ka kwala temana e khutshwane mo mannong le maikaelelo a a farologaneng le babadi go nna le go ya ka ditema tsa mokwalo wa ntlha

	- soboka dinopolo go tswa mo dintlheng tsa dikgang, dipotsolotso, ditshwantsho tsa motshikinyego tse di neelang dikakanyo, dingangisano le ditherisano - kopanya le go soboka tshedimosetso mo setlhogong se le sengwe go tswa mo metsweding e mentsi ya kgatiso le ya dijithale - dira dinopolo tsa dintlhakgolo kgotsa tshedimosetso e e tlhopilweng go tswa mo temeng e e builweng kgotsa e e kwadilweng	- soboka tshedimosetso e e tlhopilweng go tswa mo ditemeng tsa boammaaruri le tsa kgopolo, o akgela le go rerisana ka go leba dilo ka tsela e e farologaneng le/kgotsa dintlhakgolo - sekaseka le go kopanya tshedimosetso go tswa mo metsweding e e farologaneng, go lemoga pharologanyo ya go bega, pono le go tlhopha dintlha tse di gatelelwang - dira dinopolo tsa dintlhakgolo kgotsa tshedimosetso e e tlhopilweng go tswa mo temeng e e builweng kgotsa e e kwadilweng
--	---	--

9.2 Go buisa le go kwala (tsweletso)

Maikaelelo a Kakaretso	Maikaelelo a a tseneletseng	
	Seema 8	Seema 9
<i>Baithuti ba tla:</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go ka kgona go:</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go ka kgona go:</i>
MT3 GO KWALA • tlhama mefuta e e farologaneng ya ditema tse di lomaganeng le tse di utlwalang ka maikaelelo a boithlamedi, botho, dilo tse di mo tirisong le tse di thusang thuto	Ditlhamo MT3 K3 • tlhaeletsana maitemogelo le go itlhalosa ka se ba se akanyang, ikutlwang le se ba se akantseng: - tlhama mefuta e e latelang ya ditlhamo ka maikaelelo a boithlamedi, tshedimosetso le go ngoka: tlhamo ya kanelo le ya tlhaloso - tlhama mefuta e e latelang ya ditema tse di kwadilweng ka maikaelelo a botho le dilo tse di mo tirisong ka go dirisa segalo se se siameng se akaretsang lebaka le babogedi: lekwalo le le	Ditlhamo MT3 K3 • tlhaeletsana maitemogelo le go itlhalosa ka se ba se akanyang, ikutlwang le se ba se akantseng: - tlhama mefuta e e latelang ya ditlhamo ka maikaelelo a boithlamedi, tshedimosetso le go ngoka: tlhamo ya kanelo, e e tlhalosang le ya ngangisano - tlhama mefuta e e latelang ya ditema tse di kwadilweng ka maikaelelo a botho le dilo tse di mo tirisong ka go dirisa segalo se se siameng se

	tlhalosang, kgakololo, go neela mogopolo, molaetsa wa emeil, bukatsatsi, tshekatsheko ya lokwalo, pego ya nnete, puisano, pego ya khuranta	akaretsa lebaka le babogedi: lekwalo la go akanyetsa, go neela mogopolo, go rotloetsa, lekwalo kwa khuranteng, puo, tshekatsheko ya filimi kgotsa ditshwantsho tsa motshikinyego tse di neelang megopolo, athikele ya boitapoloso, pego e e seng ya semmuso
--	--	---

9.3 Thutapuo le tlotlofoko

Thutapuo le tlotlofoko di tshwanetse go rutwa mo Seemong sa 8 go fitlhela sa 9 go ya ka maemo jaaka a tlhatlhoga.

Maikaelelo a kakaretso	Maikaelelo a a tseneletseng	
	Seema 8	Seema 9
<i>Baithuti ba tla:</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go ka kgona go:</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go ka kgona go:</i>
MT4 THUTAPUO LE TLOTLOFOKO tlhabolola kitso ya thutapuo ya puo eo gore e tle e dirisiwe ka tsela e e nang le maikaelelo mo mafokong, dipolelong le mo mekwalong	Difonetiki le popego ya mafoko MT4 TT1 - go lemoga le go dirisa medumo ya puo le popego ya mafoko: - lemoga ditlhopho tse di latelang tsa medumo ya puo: ditumammogo (tse dikhutshwane le tse ditelele), ditumammogo le mafoko a a naleng ditumanosi tse pedi tse di bapileng - kgaoganya mafoko ka ditlhaka	Difonetiki le popego ya mafoko MT4 TT1 - go lemoga le go dirisa medumo ya puo le popego ya mafoko: - lemoga ditlhopho tse di latelang tsa medumo ya puo: ditumammogo (tse dikhutshwane le tse ditelele), ditumammogo le di-diphthong - kgaoganya mafoko ka ditlhaka - lemoga le go dirisa dipopego tse di latelang tsa

	- lemoga le go dirisa dipopego tse di latelang tsa lefoko go fetola bokao jwa mafoko: tlhogo, thito, kutu, megatlana - go farologanya magareng ga dikarolo tsa puo le mafoko a thutapuo - lemoga dikarolo tsa puo: maina, maemedi, madiri, matlhaodi, masupi a (mafelo), makopanyi le dipolelwana	lefoko go fetola bokao jwa mafoko: tlhogo, thito, kutu, megatlana - go farologanya magareng ga dikarolo tsa puo le mafoko a thutapuo - go farologanya mafoko a a dirisiwang mo dikakgolong le a a dirisiwang mo thutapuong (segalo) - lemoga dikarolo tsa puo: maina, maemedi, madiri, masupi (mafelo), makopanyi le dipolelwana
--	---	---

9.3 Thutapuo le tlotlofoko (tswelediso)

Maikaelelo a kakaretso	Maikaelelo a a tseneletseng	
	Seema 8	Seema 9
<i>Baithuti ba tla:</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go ka kgona go:</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go ka kgona go:</i>
MT4 THUTAPUO LE TLOTLOFOKO • tlhabolola kitso ya thutapuo ya puo eo gore e tle e dirisiwe ka tsela e e nang le maikaelelo mo mafokong, dipolelong le mo mekwalong	Mokwalo o o lolameng (Syntax) MT4 TT2 • dirisa kitso ya melao ya go bopa diele fa o bua le fa o kwala: - dirisa tatelano e e siameng ya mafoko - lemoga, lediri, sediri le sedirwa - lemoga le go dirisa mefuta e e farologaneng ya dipolelo: dipolelo tse di tlhalosang, dipolelo tse di botsang, dipolelo tse di pateletsang, dipolelo tse di supang tsiboso - lemoga le go dirisa mafoko a a farologaneng go	Mokwalo o o lolameng (Syntax) MT4 TT2 • dirisa kitso ya melao ya go bopa diele fa o bua le fa o kwala: - dirisa tatelano e e siameng ya mafoko - tlhalosa lediri, sediri le sedirwa - lemoga le go dirisa mefuta e e farologaneng ya mafoko: dipolelo tse di tlhalosang, dipolelo tse di botsang, dipolelo tse di pateletsang, dipolelo tse di supang tsiboso - lemoga le go dirisa mafoko a a farologaneng go

	oketsa dipolelo: tse di neeletsang, lediri, sedirwa le sengwe, se se amanang le sengwe - fetola dintlha go nna dipolelwana le go fetola dipolelwana go nna dintlha - bopa: dipolelo tse di motlhofo, tse di nang le mafoko a mantsi le tse di seng bonolo - lemoga le go tlhama dikarolo tsa thutapuo sentle: dipaka, puo e e tlhamaletseng le e e sa tlhamalalang, lentswe le le neeletsang le le sa neeletseng	oketsa dipolelo: tse di neeletsang, lediri, sedirwa le sengwe se se amanang le sengwe - fetola dintlha go nna dipolelwana le go fetola dipolelwana go nna dintlha - bopa: dipolelo tse di motlhofo, tse di nang le mafoko a mantsi le tse di seng bonolo - lemoga le go tlhama matshwao a thutapuo sentle: dinoko, puo e e tlhamaletseng le e e sa tlhamalalang, lentswe le le neeletsang le le sa neeletseng
--	---	--

9.3 Thutapuo le tlotlofoko (tswelediso)

Maikaelelo a kakaretso	Maikaelelo a a tseneletseng	
	Seema 8	Seema 9
<i>Baithuti ba tla:</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go ka kgona go:</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go ka kgona go:</i>
MT4 THUTAPUO LE TLOTLOFOKO • tlhabolola kitso ya thutapuo ya puo eo gore e tle e dirisiwe ka tsela e e nang le maikaelelo mo mafokong, dipolelong le mo mekwalong	Matshwao a mokwalo le mopeleto MT4 TT3 • dirisa matshwao otlhe sentle, ka maikaelelo le go thibela ketsaetsego: - dirisa matshwao a a tlwaelesegileng a go kwala ka tsela e e tshwanetseng: khutlo, phegelwane, khutlo-khutlo, matshwao a potso le matshwao a tsiboso - lemoga le go dirisa matshwao a mangwe a mokwalo: tlogelo, masakana, phegelwane, phegelo, khutlo-khutlo, kgaoganyo le kopanyo	Matshwao a mokwalo le mopeleto MT4 TT3 • dirisa matshwao otlhe sentle, ka maikaelelo le go thibela ketsaetsego: - dirisa matshwao a a tlwaelesegileng a go kwala ka tsela e e tshwanetseng: khutlo, phegelwane, khutlo-khutlo, matshwao a potso le matshwao a tsiboso - lemoga le go dirisa matshwao a mangwe a mokwalo: tlogelo, masakana, phegelwane, phegelo, khutlo-khutlo, kgaoganyo le kopanyo

	• dirisa melao ya go peleta le ya go kwala (orthography) ya puo: - dirisa mokwalo o o lolameng le o o sa lolamang - dirisa melao ya mokwalo go ya ka dipopego tse di tshwanetseng go kwalwa ka mokgwa wa go kopanya le go kgaoganya	• dirisa melao ya go peleta le ya go kwala (orthography) ya puo: - dirisa mokwalo o o lolameng le o o sa lolamang - dirisa melawana ya mokwalo go ya ka dipopego tse di tshwanetseng go kwalwa ka mokgwa wa go kopanya le go kgaoganya
--	---	--

9.3 Thutapuo le tlotlofoko (tswelediso)

Maikaelelo a kakaretso	Maikaelelo a a tseneletseng	
	Seema 8	Seema 9
<i>Baithuti ba tla:</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go ka kgona go:</i>	<i>Kwa bofelelong jwa seema baithuti ba tshwanetse go ka kgona go:</i>
MT4 THUTAPUO LE TLOTLOFOKO • nna le tlotlofoko e e nonotshang e e tla thusang go godisa bokgoni jwa go reetsa, go bua, go buisa le go kwala	Tlotlofoko MT4 TT4 • nopola tshedimosetso ka botlalo le go e tlhalosa botoka: - go tsenya mafoko mo boemong jwa makaelagongwe a a tshwanang kgotsa a a batlileng go tshwana - beletsa rekoto ya mafoko: tlotlofoko - dirisa dithanodi go batla bokao kgotsa go tlhalosa bokao jwa mafoko - lemoga bokao jwa mafoko go tswa mo: tsela e a	Tlotlofoko MT4 TT4 • tlhaloganya tshedimosetso ka botlalo le go e tlhalosa botoka: - go tsenya mafoko mo boemong jwa makaelagongwe a a tshwanang kgotsa a a batlileng go tshwana - beletsa rekoto ya mafoko: tlotlofoko - dirisa dithanodi go batla bokao kgotsa go tlhalosa bokao jwa mafoko - lemoga bokao jwa mafoko go tswa mo: tsela e a

	dirisiwang ka teng mo maemong (dikaedi tsa maemo); tsela e e amanang ka teng le tse dingwe - lemoga mafoko a a farologaneng: malatodi, makwalwatshwana le ditumammogo - lemoga mafoko a a sa fetogeng: diane, maele - bopa mafoko a masa: dithanolo, maadingwa, go fetola bokao, mekgwa ya bogologolo, mainagoka, dikhutshwafatso, metlae, dithamalakwane, go tshameka ka mafoko, jalo le jalo. - dirisa mafoko a a tshwanelang maikaelelo, babogedi, maemo le setso	dirisiwang ka teng mo maemong (dikaedi tsa maemo); tsela e e amanang ka teng le tse dingwe - lemoga mafoko a a farologaneng: malatodi, makwalatshwana le ditumammogo - lemoga mafoko a a sa fetogeng: diane, maele - bopa mafoko a masa: dithanolo, maadingwa, go fetola bokao, mekgwa ya bogologolo, dikopantsho, dikhutshwafatso, metlae, dithamalakwane, go tshameka ka mafoko, jalo le jalo. - dirisa mafoko a a tshwanelang maikaelelo, babogedi, maemo le setso
--	--	---

10. Tlhatlhobo

Kharikhulamo ya thuto e e lebaganeng le moithuti, le go ruta ka thuto e lebaganeng moithuti e akaretsa thuto e ntsi le bokgoni jo bo lebaneng setšhaba se se nang le kitso. Maikaelelo a a tlhomameng mo lenaneothutong a kaela go tlhologanya le bokgoni jo moithuti a tshwanetseng go bo supa. Ka ntlha ya tiro ya go rutwa le go ithuta, le gore go ka tlhatlhojwa maikaelelo afe. Le fa go ntse jalo kharikhulamo e, e tshwanetse go gatelela mo go ruteng eseng go tlhatlhoba. Ditshekatsheko le ditlhatlhobo di thusa fela go ithuta. Tshekatsheko le ditlhatlhobo di teng go tlamela thuto fela. Go bona tshedimosetso e ntsi mabapi le tshekatsheko e e farologaneng, tswee-tswée lebelela maikemisetso a tlhaloso a dikwalo le maikemisetso a melawana ya go falola, dikwalo le tshedimosetso ya go falola.

10.1 Mefuta le mekgwa ya go tlhatlhoba

Gore o kgone go nna le maitemogelo le bokgonni jotlhe go tlhokega mefuta e e farologaneng ya ditlhatlhobo tse di tlwaelesegileng le tse di sa tlwaelesegang go ka go neela tswelelopele le maiteko a moithuti mo dirutweng tsotlhe. Tlhatlhobo e e tsweletseng e tshwanetse go nna bonolo le go laolesega gape e golagantswe le melawana le ditiriso tsa thuto ka moithuti. Barutabana ba tshwanetse go supa tlhatlhobo e e ikanyegileng e le ya boamaruri mo ditirong le tswelelopele ya moithuti. Gape le gone tshedimosetso e e sobokantsweng ka ga tswelelopele le diphitlhelelo tsa baithuti e tshwanetse go dirisiwa go ba supetsa bokgoni le bokao jwa bone. Sekai; gore ba dira sentle jang? Ka ntlha ya eng? Ba dira bokoa fa kae le gore ke eng ba tshwanetse go dira ka bonatla? Batsadi ba tshwanetse go itsisiwe ka dinako tsotlhe ka ga tswelelopele ya bana ba bone, go ba rotloetsa le go ba akgola ka diphitlhelelo tsa bone, le go ba neela megopolo ya gore ba kgone go thusa bana ba bona jang mo ditirong tsa bona.

Tswelelopelo ya bana le katlego tsa bona mo serutweng se, di tshwanetswe go itsisiwe batsadi ba bone mo rapotong.

Tlhatlhobo-tswelletso e tshwanetswe go rulagangwa le go logwa pele mo tshimologong ya ngwaga le go nna bonolo mo go kgonagalang. Maduo a tirophaposi, diporojeke, ithuthuntso, tirogae, diteko-khutswe di ka dirisiwa mo maduong a tekotsweletso.

Tlhatlhobo ya ngwaga le tlhatlhobo ya tshoboko

Mekgwa e mebedi e e dirisiwang ke tlhatlhobo-tswelletso ya ngwaga le tlhatlhobo ya tshoboko. Tlhatlhobo e e tsweletseng ke tlhatlhobo nngwe le nngwe e e dirwang ngwaga yotlhe ya sekolo ka mabaka a go tokafatsa go ithuta le go bopa le go kaela tswelletso ya tiro ya go ruta le go ithuta. Tlhatlhobo e na le seabe mo baithuting ka go:

- dirisiwa go ba rotloetsa go atolosa kitso, le go ba kgothatsa le ruta mekgwa e e siameng ya go ithuta.
- ditiro tsa ditlhatlhobo di thusa baithuti go rarabolola mathata ka botlhale ba dirisa se ba se ithutileng.
- morutabana o dirisa tshedimosetso go tokafatsa mekgwa ya go ruta le didirisiwa tsa go ithuta

Tlhatlhobo ya tshoboko ke tlhatlhobo e e dirwang bofelo jwa ngwaga. E lebaganye le tsotlhe tse di kgobokantsweng mo go tsweletseng le kgonagalo ya moithuti ya ngwaga yotlhe mo serutweng, mmogo le tlhatlhobo nngwe le nngwe ya bofelo jwa ngwaga. Maduo a tlhatlhobo ya tshoboko, ke maduo a le mangwe a ngwaga a go tsholetsa seema.

Mekgwa e e tlwaelesegileng le e sa tlwaelesegang

Morutabana o tshwanetse go tlhatlhoba ka fa moithuti mongwe le mongwe a tshwarang maikaelelo a a tlhomameng a a kailweng mo lenaneothutong mme go tswa foo a nne le setshwantsho sa

tswelelopele ya moithuti ka gotlhe. Go ya ka tlhamo e kgolo se se kgona go dirwa ka mokgwa o o tlwaelesegileng le ka go tsaya karolo ka kakaretso. Go ya ka popego e e tlhokometsweng ya tswelelopele ya moithuti mongwe le mongwe mo go ithuteng, mo go tseweletseng le ikatiso fa ba tlhotlhomisa gape ba ranola ponagalo le dinewa (data), diragatsa kitso, mmuisano le go diragatsa katlholo e e nang le boleng.

Fa go le botlhokwa go rulaganya tlhatlhobo ka tsela ya semmuso, morutabana o tshwanetse go ya ka bokgoni jo bo kgonagalang go dirisa maemo a a tshwanang le thuto ya gale le go dirisa maemo go tlhatlhoba bokgoni jwa moithuti. Mokwalo o o tlwaelesegileng le motlotlo di kgona go dirisiwa go tlhatlhoba maikaelelo a a tseneletseng, a a rileng le gore go seka ga tsaya nako e ntsi. Ditlhatlhobo tse dikhutshwane di tshwanetse go lekanyediwa mo karolong nngwe ya thuto, mme fela mo maemong a a farologaneng a a dirisiwang mo thutong yotlhe.

Tshekatsheko

Tshedimosetso go tswa mo tlhatlhobong e e tseweletseng e e sa tlwaelesegang le e e leng ya semmuso e ya go dirisiwa ke morutabana go tlhotlhomisa fa go tlhokafalang go dirisa mekgwa le didirisiwa go tsewelelopele le ditlhokego tsa moithuti mongwe le mongwe. Kwa bofelelong jwa karolo nngwe le nngwe le setlha sengwe le sengwe, morutabana ga mmogo le baithuti, ba tshwanetse go sekaseka tswelelopele go ya ka tiro e e feditsweng, go tsaya karolo, gore baithuti ba ithuile eng, le gore go tla dirwa eng go tokafatsa seemo sa tiro le bokgoni mo phaphosiborutelong.

Ditaelo le kaedi ya go tshwaya

Fa go neelwa maduo mo teng ga tlhatlhobo e e tseweletseng, go botlhokwa gore ba supe bokgoni jo bo rileng mo maikaelelong a a tlhomameng, gape a sa amanngwe le baithuti ba bangwe ba kgonneng maikaelelo a kgotsa mogopolo o o beilweng wa pheresente. Baithuti ka nako tsotlhe ba tshwanetse ba neelwe selekanyo sa A, B, C jalo jalo. Mo teng ga tlhatlhobo ya selekanyetso, tlhaka nngwe le nngwe ya maduo e tshwanetse go tlhalosiwa gore moithuti a kgone go tlhaloganya gore ke eng a neetswe selekanyo seo. Go botlhokwa gore barutabana mo lefapheng lengwe le lengwe ba dirisanye mmogo go tlhaloganya gore maduo a reela eng, le gore ba a dirise jang mo tlhatlhobong e e tseweletseng, gore maduo a neelwe ka tshwanelo le ka go tshwana mo dirutweng tsotlhe. Ke gone fela maduo a tlhatlhobo a ka ikanyegang.

10.2 Tlhaloso ya maduo

Tshoboko ya maduo a moithuti mo maikaelelong a a tseneletseng e tla supiwa ka tlhaka tsa maduo A – U, fa A e le maduo a a kwa godimo, U e le maduo a a kwa tlase. Fa ditlhaka tsa maduo di abiwa go botlhokwa gore di bontshe bokgoni jwa moithuti. Kamano magareng ga ditlhaka tsa maduo le maikaelelo a a tseneletseng bo supilwe mo moalong o o fa tlase.

Maduo	Tekanyo (%)	Tlhaloso ya maduo
A	80%+	O kgonne maikaelelo a a tseneletseng ka bontle jo bo feteletseng. Moithuti o dirile bontle mo dikarolong tsotlhe tsa bokgoni.
B	70-79%	O kgonne maikaelelo ka bontle jo bo itumedisang. Bokgoni jwa moithuti bo a itumedisa ka maduo a a kwa godimo mo dikarolong tse dintsi tsa bokgoni
C	60-69%	O kgonne maikaelelo a ka bontle. Moithuti o kgonne maikaelelo a a tseneletseng gape o kgona go a dirisa mo seemong se re se itseng.
D	50-59%	O kgonne maikaelelo mo go kgotsofatsang. Moithuti o kgonne ka maduo a fa gare. Moithuti o tlhoka go thusiwa mo dikarolong dingwe.
E	40-49%	O kgonne maikaelelo go le gonnye go ka falola. Moithuti a ka seka a kgona maikaelelo mangwe a tseneletseng mme moithuti o kgonne go le gonnye go kgabaganya karolo ya bokgoni e e kwa tlase. Moithuti o tlhoka go thusiwa mo dikarolong tse dintsi tsa thuto.
U	0-39%	Ga a kgona maikaelelo a a tseneletseng. Moithuti ga a kgona go fitlhelela maikaelelo a a tseneletseng a a kwa tlase, le ka thuso ya morutabana tota. Moithuti yo o tlhokana le thuso e e tseneletseng.

10.3 Maikaelelo a tlhatlhobo

Mo mephato e e kwa godimo, bokgoni ja moithuti jwa go reetsa le go buisa, le yone kitso ya bone ya thutapuo le tlotlofoko, di tlhatlhobiwa fa ba bua le fa ba kwala. Ke ka moo dikarolo tse, maikaelelo a tlhatlhobo ya tsone a gokagantswe le maikaelelo a tlhatlhobo ya go bua le go kwala.

Maikaelelo a tlhatlhobo a puo ya ntlha ke:

MT1 GO REETSA LE GO BUA

Maikaelelo a kakaretso

Baithuti ba tlhatlhobiwa mo bokgoning jwa bone jwa go:

- reetsa ka tlhoafalo ba lebeletse ditema tse di farologaneng le go supa mekgwa le maitsholo a a siameng fa ba reeditse
- bua ka thelelo le go itshepa o dirisa puo e e siameng go bua ka maikaelelo, bareetsi le ngwao

Maikaelelo a a tseneletseng

Baithuti ba tshwanetse go ka kgona go:

MT1 RB1 ela tlhoko mefuta ya ditema tse di buiwang, tsa theetso le tsa ditshwantsho

MT1 RB2 reetsa ditema, lemoga le mekgwa e e tlhotlheletsang le go tshwaya diphoso le puo

MT1 RB3 dirisa puo le mekgwa o o siameng go bareetsi ba ba farologaneng le maikaelelo a a farologaneng

MT1 RB4 rulaganya le go neela pego go bareetsi le maikaelelo a a farologaneng

MT1 RB5 tsaya karolo e e tseneletseng mo therisanong ya ditlhopha tse di farologaneng le puisano

MT2 GO BUISA

Maikaelelo a kakaretso

Baithuti ba tlhatlhobiwa mo bokgoning jwa bone jwa go:

- buisa le go tsibogela ditemana tse di maleba le mophato ka ditlhogo tse di dirang gore ba akanye thata

Maikaelelo a a tseneletseng

Baithuti ba tshwanetse go ka kgona go:

- MT2 B1** supa bokao jo bo tlaloganyesegang le jo bo sa tlaloganyesegeng ga mmogo le maikutlo
- MT2 B2** sekaseka, tlathloba le go tlhalosa dintlha, megopolo le dikakanyo tse di neelang bosupi go tswa mo ditemeng
- MT2 B3** supa go tlhologanya gore bakwadi ba fitlhelela diphitlhelelo tsa bone le go tlhotlheletsa babadi jang
- MT2 B4** lemoga le go rerisana ka dikarolo tse di rileng, tse di farologaneng tsa mefuta ya ditlhangwa le go di amana le maikaelelo a tsone

MT3 GO KWALA

Maikaelelo a kakaretso

Baithuti ba tlhatlhobiwa mo bokgoning jwa bone jwa go:

- tlhama mefuta e farologaneng ya ditemana tse di lomaganeng le tse di utlwalang ka maikaelelo a boitlhamedi, botho, dilo tse di mo tirisong le tse di thusang thuto

Maikaelelo a a tseneletseng

Baithuti ba tshwanetse go ka kgona go:

- MT3 K1** rulaganya megopolo le dikakanyo le go ditlhagisa ka go kwala gore di nne le tiragatso e e utlwalang
- MT3 K2** nopola tshedimosetso e e botlhokwa go tswa mo ditemaneng le go e fetola gore e tshwanele maikaelelo mangwe le babogedi
- MT3 K3** tlhaeletsana maitemogelo le go itlhalosa se ba se akanyang, ikutlwang le se ba se akantseng

MT4 THUTAPUO LE TLOTLOFOKO

Maikaelelo a kakaretso

Baithuti ba tlhatlhobiwa mo bokgoning jwa bone jwa go:

- tlabolola kitso ya thutapuo ya puo eo gore e tle e dirisiwe ka tsela e e nang le maikaelelo mo mafokong, dipolelong le mo mekwalong
- nna le tlotlofoko e e nonotshang e e tla thusang go godisa bokgoni jwa go reetsa, go bua, go buisa le go kwala

Maikaelelo a a tseneletseng

Baithuti ba tshwanetse go ka kgona go:

- MT4 TT1** lemoga le go dirisa medumo ya puo le popego ya mafoko
- MT4 TT2** dirisa kitso ya melao ya go bopa diele fa o bua le fa o kwala
- MT4 TT3** dirisa matshwao otlhe sentle, ka maikaelelo le go thibela ketsaetsego
- MT4 TT4** nopola tshedimosetso ka botlalo le go e tlhalosa botoka

10.4 Tlhatlhobo e e tswelolang: dikaelo tse di tseneletseng

Go tshwanetse ga tlhophiwa palo e e rileng ya ditiro tsa go tlhatlhoba tse di tswelolang mo pakeng nngwe le nngwe, go di tlhatlhoba le go di kwala. Ditshekatsheko tse di tswelolang di tshwanetse go rulaganngwa ka kelotlhoko le go tshwaiwa go ya ka thulaganyo ya go tshwaiwa, go ya ka ditekanyetso tsa go tshwaiwa kgotsa go ya ka memorantamo. Mekgwa e e dirisediwa go sekaseka ditiro tse dingwe ntle le diteko e tshwanetse go fiwa moithuti pele ga tiro ya go tlhatlhoba. Bosupi jwa tiro e e dirilweng ke baithuti ba ba boneng maduo a a siameng, a a mo magareng le a a kwa tlase, mmogo le tiro e e kwadilweng le thulaganyo ya maduo, di tshwanetse go bolokwa kwa sekolong go fitlha kwa bokhutlong jwa ngwaga o o latelang. Barutabana ba ka itlhophela go kwala maduo a a fetang a a tlhokegang a tlhatlhobo e e tswelolang fa e le gore go tlhokega ka ntlha ya maikaelelo a go ruta. Seema sa bofelo jwa ngwaga o tla ikaega fela ka ditiro tsa go tlhatlhoba tse di tlhalositsweng mo thulaganyong ya go ithuta.

Go reetsa le go bua

Bokgoni jwa baithuti jwa go bua (bo sa baakanyediwa) le bokgoni jwa go dirisana le ba bangwe bo tshwanetse go tlhatlhabiwa ka go farologana mo ngwageng, le bokgoni jwa bone jwa go neela puo gangwe mo setlheng, go dirisiwa dilekanyetso tsa go tshwaya tse di neetsweng mo lenaneothuto leno. Maduo a tshwanetse go kwalwa mo kholomong e e siameng ya maduo a tlhatlhobo.

Go buisa le mokwalo o o laoletsweng

Tekotlhaloganyo e tshwanetse go sekasekwa gangwe le gape mo setlheng go dirisiwa mefuta e e farologaneng ya dipotso tse di lekanang go tlhaloganya bokao jo bo tlhamaletseng le jo bo sa tlhamalalang; go akanya ka tsela e e masisi ka dikwalo le ka moo bakwadi ba fitlhelang diphitlhelole tsa bone ka teng. Mo tirong ya go kwala e e laolwang, baithuti ba tshwanetse go tlhopha tshedimosetso e e maleba go tswa mo temaneng e le nngwe kgotsa go feta le/kgotsa mo dilong tse di bonwang mme ba e dirise mo tirong ya go kwala e e nang le popego, maikaelelo le babogedi ba ba farologaneng le ba tshedimosetso ya ntlha. Mokwalo o o laoletsweng o ka nna ka mokgwa wa tshobokanyo, lekwalo, pegelo, dintlha, go kwala mo buka-tsatsi, jalo le jalo.

Bonnye jwa tiro e le nngwe ya go buisa le mokwalo o o laoletsweng e tshwanetse go kwalwa mo foromong ya maduo a tlhatlhobo ke morutabana. Tiro e, e ka balwa go tswa go masome a manne, go tswa foo e bo e kgaoganngwa ka 2 gore e tsenngwe jaaka letshwao go tswa go masome a mabedi.

Mokwalo o o tswelolang

Bonnye jwa tlhamo e le nngwe le lekwalo le le nngwe di tshwanetse go tshwaiwa ka setlha se le sengwe mme maduo a tshwanetse go kwalwa mo foromong ya maduo a tlhatlhobo. Mo setlheng sengwe le sengwe go tshwanetse ga sekasekwa mofuta o o farologaneng wa tlhamo. Boleele jwa tiro ya go kwala e tshwanetse go tsaya lobaka lo lo latelang:

Ditlhamo:

Seema 8: mafoko a le 200 - 300

Seema 9: mafoko a le 300 – 350

Ditlhamo tse dikhutshwane:

Seema 8: Mafoko a le 150 - 180

Seema 9: mafoko a le 180 - 200

Ditlhangwa

Go ithuta ditlhangwa go akaretsa dikarolo tse tharo: padi, terama le poko. Ditlhangwa tse di kgona go tlhatlhabiwa ka go kwala le ka go bua. Bonnye tiro e le nngwe ya ditlhangwa e tshwanetse go tshwaiwa mo setlheng sengwe le sengwe mme maduo a tshwanetse go kwalwa mo foromong ya

maduo a tlathlthobo. Ditiro tse di dirisang dipotso tse di amanang le maemo le tse di tlhokang karabo ka mokgwa wa tlhamo di tshwanetse go dirwa ka tsela nngwe mo ngwageng otlhe, gore baithuti ba tlwaelane le mofuta e mebedi ya ditiro. Mo ditlathlthobong tsa bofelo jwa ngwaga, baithuti ba tla kwala dipampiri tsa bone tsa ditlhangwa fela ka mofuta o o dirilweng mo setlheng se se fetileng.

- (i) Padi
Diteng di tshwanetse go sekasekiwa ka botlalo jaaka; baanelwa, ditlhogo, tatelano ya ditiragalo, poloto, dikarolwana tsa poloto le popego, ditiro le ditlamorago tsa tsone, puo le ditshwantsho tsa kgopolelo. Baithuti ba tshwanetse go kgona go araba dipotso tse di amanang le maemo le dipotso tse di tlhokang karabo mo popegong ya tlhamo.
- (ii) Terama
Motshameko o mokhutshwane o tshwanetse go ithutiwa. Diteng di tshwanetse go sekasekiwa ka botlalo jaaka; baanelwa, ditlhogo, tatelano ya ditiragalo, poloto, dikarolwana tsa poloto le popego, ditiro le ditlamorago tsa tsone, puo le ditshwantsho tsa kgopolelo. Baithuti ba tshwanetse go kgona go araba dipotso tse di amanang le maemo le dipotso tse di tlhokang karabo mo popegong ya tlhamo.
- (iii) Poko
Poko e tshwanetse go sekasekwa go ya ka popego, diteng le lentswe, kgopolo, segalo le maikutlo, morumo le moribo. Baithuti ba tshwanetse go kgona go araba dipotso tsa mofuta wa tlhamo e khutshwane le tse di amanang le maemo, go bapisa le go farologanya maboko a a nang le ditlhogo tse di tshwanang.

Bonnye jo bo beilweng jwa go buisa mo seemong:

Seema 8: Maboko a **LE 6** le terama e le 1 le padi e **LE 1 KGOTSA** dikgangkhutshwe di le 5 ka ngwaga

Seema 9: Maboko a **LE 8** le terama e le 1 le padi e **LE 1 KGOTSA** dikgangkhutshwe di le 6 ka ngwaga

Thutapuo le tlotlofoko

Thutapuo le tlotlofoko di tshwanetse go tlathlthobiwa di le mo tirisong ya tema kgotsa polelo, mme mo setlheng teko e le nngwe e tshwanetse go tshwaiwa ke morutabana le go kwalwa mo foromong ya maduo a tlathlthobo. Teko e ka kwalwa go tswa go masome a mabedi, go tswa foo e bo e kgaoganngwa ka 2 gore e tsenngwe jaaka maduo go tswa go lesome.

Tshoboko ya tlhatlhobo ya tswelediso ya setlha:

Bokgoni	Maduo	Gotlhe
1. Theetso le motlotlo		
Motlotlo o o sa ipaakanyediwang	10	
Motlotlo o o ipaakanyeditsweng	10	
Palogotlhe		20
2. Go buisa le go kwala		
Tekotlhaloganyo & Mokwalo o o laoletsweng	20	
Thutapuo	10	
Mokwalo o o tswelletseng: tlhamo	20	
Mokwalo o o tswelletseng: kgangkhutshwe	10	
Ditlhangwa	20	
		80
PALOGOTLHE		100

Maduo a bofelo a setlha a rapoto

Maduo a diteko tse di tswelelang (CA) tsa setlha se le sengwe di dira 100. Baithuti ba tla kwala teko ya bofelo ya setlha, kwa bokhutlong jwa setlha sa ntlha e e tla okediwang le maduo a tlhatlhobo e e tswelelang. Gape le gone a tla oketsa maduo a bofelo a makgaolakgang.

10.5 Ditlhatlhobo tsa bofelo tsa ngwaga: dikaelo tse di tseneletseng

Ditlhatlhobo tsa bofelo jwa ngwaga di tla kwalwa ka dipuo tsotlhe tsa ntlha tsa SeAferika. Maikaelelo a ditlhatlhobo tse ke go tlhatlhoba gore moithuti mongwe le mongwe o fithelela bokgoni jwa thuto ya ngwaga eo go le kana kang. Go rulaganya le go tsamaisa tlhatlhobo e, ga go a tshwanela go tsaya lobaka lo lo fetang dibeke di le pedi kwa bokhutlong jwa ngwaga.

Tlhatlhobo ya bofelo jwa ngwaga e akaretsa dipampiri di le tharo:

Pampiri	Mefuta ya dipotso	Nako	Maduo
Pampiri 1 Go buisa le mokwalo o o laoletsweng	Pampiri e, e na le dikarolo di le pedi, nngwe le nngwe ka dipotso ka ga tema ya yone. Ditema tse pedi di tshwanetse go nna le tshedimosetso, kanelo le bonnete. Mafoko a ditema tsoopedi tse di dirisitsweng mo pampiring a tshwanetse go nna le mafoko a le 800 a seema sa 8, le mafoko a le 1000 a seema sa 9. Karolo 1. Karolo e, e tla akaretsa ditiro di le pedi mme dipotso di tla bodiwa go tswa mo temeng ya ntlha. Tiro 1: Tekotlhaloganyo Tiro e, e tla akaretsa: dikarabo tse di khutshwane, tlhopha karabo e e siameng, Ee le Nnyaa, kgotsa dikarabo tse di nyalanang. Maduo a karolo a ka se fokodiwe fa moithuti a dirile phoso ya mopeleto, thutapuo kgotsa matshwao a puiso. Dipotso di tla tlhatlhoba maikaelelo a bokgoni jo bo latelang: MT2 B1 Tiro 2: Thutapuo le tlotlofoko Dipotso tse di maleba le thutapuo le tlotlofoko di tla neelwa maduo a le lesome fa di tlathlobiwa go ya ka maemo. Dipotso di tla tlhatlhoba maikaelelo a bokgoni a a latelang: MT4 TT1, TT2, TT3, TT4 Karolo 2 Karolo e, e tla akaretsa ditiro di le pedi mme dipotso di tla bodiwa go tswa mo temeng ya bobedi. Tiro 1: Karabo ya tshekatsheko Go tla bodiwa dipotso tse di tlhokang gore go tlhalosiwe temana, mme di tla neelwa maduo a a fa gare ga 2 - 4. Go tla tlhokega gore baithuti ba arabe ka tsela e e rulagantsweng sentle. Go tla tsewa tsia mokgwa o dikarabo tse di rulagantsweng ka one, tsela e di kwalwang ka yone le thutapuo fa go tshwaiwa dikarabo tseno. Dipotso di tla tlhatlhoba maikaelelo a a latelang a tekanyetso:	Ura di le 2	50 [20] (10) (10) [30] (20)

Pampiri	Mefuta ya dipotso	Nako	Maduo
	MT2 B2, B3 Tiro 2: Mokwalo o o laoletsweng Baithuti ba tla kopiwa go tlhopha tshedimosetso e e rileng go tswa mo temaneng le go e fetola gore e tshwanele maikaelelo a mangwe le babogedi ba bangwe, sekai, tshobokanyo ya tshedimosetso e e tlhophilweng, ditaello, lekwalo (la botsalano kgotsa la semmuso), molaetsa wa lmeili, pego, puo e khutshwane, go kwala sengwe mo buka-tsatsi, pampitshana ya tshedimosetso kgotsa phasalatso. Tekanyetso ya mafoko a tiro e ke mafoko a le 150-180 mo Seemeng sa 8 le 180-200 mo Seemeng sa 9. Fa e le tshobokanyo, mafoko a yone a ka nna 80. Dipotso di tla tlathloba maikaelelo a a latelang: MT2 B1, B2, B3 MT3 M1, M2 MT4 TT3, TT4		(10)

Pampiri	Mefuta ya dipotso	Nako	Maduo
Pampiri 2 ditlhamo	Go tla fiwa ditlhogo di le thataro tsa go kwala tse moithuti a tshwanetseng go tlhopha e le nngwe ya tsone go kwala tlhamo ya mafoko a le 200-300 mo Seemeng sa 8 le ya mafoko a le 300-350 mo Seemeng sa 9. Ditlhogo tse di tshwanetse go nna le dikarabo tsa kanelo, tsa ngangisano le tsa tlhaloso. Go ka dirisiwa tshedimosetso ya kgogedi e e tla akaretsang dipolelo tse dikhutshwane, ditshwantsho, diane, temana e khutshwane, ditshwantsho tsa dikhatune, jalo le jalo. Dipotso di tla tlathloba maikaelelo a a latelang: MT3 M1, M3 MT4 TT2, TT3	Ura e le 1 le metsotso e le 30	20
PALOGOTLHE			20
Pampiri	Mefuta ya dipotso	Nako	Maduo
Pampiri 3 Ditlhangwa	Pampiri e, e tla bo e na le dipotso di le tharo tse nngwe le nngwe ya tsone e nang le maduo a le 15, mme moithuti o tshwanetse go araba di le PEDI tsa tsone. Potso e le nngwe e tshwanetse go bodiwa mo go nngwe le nngwe ya mefuta e le meraro ya ditlhangwa (poko, padi, terama) mme dipotso tsotlhe di amane le maemo, kgotsa kopanyo ya dipotso tse di amanang le maemo le	Ura e le 1 le metsotso e le 30	30

	dipotso tse di tshwanetseng go arabiwa mo temeng e le nngwe kgotsa go feta. O seka wa otlhela diphoso tsa thutapuo. Eno ga se tlhatlhobo e e sa patelediweng. Dipotso di tla leka maikaelelo a a latelang a go tlhatlhoba: MT2 TT4		
PALOGOTLHE			30

10.6 Maduo a tlhatlhoso

Teko e e tsweleng e tla nna le seabe sa 50% kwa bofelong jwa ngwaga mme tlhatlhobo ya bofelo ya ngwaga e tla nna le seabe sa 50% [maduo a le 50 + maduo a le 50 = 100].

Tekanyetso ya karolo ya tlhatlhobo nngwe le nngwe e tla nna jaana:

Karolo	Tlhaloso	Maduo	Tekanyetso
Teko e e tsweleng	Theetso le motlotlo, go buisa le go kwala, thutapuo le tlotlofoko	100	50%
Tlhatlhobo	Pampiri 1	50	25%
	Pampiri 2	20	10%
	Pampiri 3	30	15%
	GOTLHE	100	100%

Selekanyetso sa go tshwaya

Tlhatlhobo ya bokgoni	Teko e e tsweleng	Pampiri 1	Pampiri 2	Pampiri 3
Go reetsa le go bua				
MT1 RB1	✓			
MT1 RB2	✓			
MT1 RB3	✓			
MT1 RB4	✓			
MT1 RB5	✓			
Go buisa				
MT2 B1	✓	✓		
MT2 B2	✓	✓		
MT2 B3	✓	✓		
MT2 B4	✓			
Mokwalo				
MT3 M1	✓	✓	✓	
MT3 M2	✓	✓		
MT3 M3	✓		✓	
Thutapuo le tlotlofoko				
MT4 TT1	✓			
MT4 TT2	✓	✓	✓	
MT4 TT3	✓	✓	✓	
MT4 TT4	✓	✓		✓

PAPETLANA A: TLHALOSO YA MAFOKO LE MAREO A A DIRISITSWENG

Mafoko le mareo a a nopotswe go tswa mo diteng go di phefofatsa. Sekai: go lebelela mo mafaratlhatlheng.

GO REETSA	English		Setswana
	1.	critical listening	go reetsa ka kelotlhoko
	2.	appreciate attitudes and behaviour	amogela mekgwa le maitseo
	3.	audio and visual texts	ditema tsa theetso le tsa ditshwantsho
	4.	praise songs	dipina tsa thoriso
	5.	Chants	dipina
	6.	personal accounts	maitemogelo a gago
	7.	cultural ritual	ditso tsa ngwao
	8.	computer programme	mananeo a khomputara
	9.	logical, clear and structured way	mokgwa o o siameng, o utlwala le go latelana
	10.	factual accounts	maitemogelo a boammaaruri
	11.	respond to expositions	akgela ka ditshupetso
	12.	identify the gist, purpose and audience	lemoga dintlha, maikaelelo le babogedi
	13.	show insight	supa boteng
	14.	draw conclusions and deductions	go ntsha kakanyo mabapi le se o se tlhaloganyang
	15.	interpret cues	tlhalosa bosupi
	16.	sequence, cause and effect	tatelano, mabaka le diphitlhelelo
	17.	points of view	dintlha tsa tebo
	18.	stylistic effects	dikapuo
	19.	rhetorical questions	dipotso tse di bofitlha
	20.	emotive language	puo ya maikutlo
	21.	inclusive language	puo ya kakaretso

	22.	recognise personal anecdotes stereotyping, bias, prejudice and propaganda	lemoga maitemogelo, mekgwa e e sa tlwaelesegang, go tsaya letlhakore, kgetololo, go bua dilo tse di sa tlwaelesegang, go tsaya letlhakore, tlhalele, puo ya maaka
	23.	critique misleading information	tshedimosetso e e tsietsang

	English		Setswana
GO BUA	24.	communicate clearly and effectively	tlhaeletsana ka botlalo le thelelo
	25.	correct language and style	puo e e siameng le setaele
	26.	speak clearly, coherently and audibly	bua sentle, ka botswerere, o utlwala
	27.	familiar and unfamiliar contexts	tsela e e tlwaelesegileng le e sa tlwaelesegang
	28.	courtesy expressions	puo e e bonolo
	29.	idiomatic language and collocations	puo e e bofitlha le kutlwano
	30.	Register	Tiriso ya puo
	31.	multimodal tools	ditshupetso tse di farologaneng
	32.	rehearse (presentations)	ikatiso (go diragatsa)
	33.	accept criticism and challenges	amogela paakanyo le dikgwetlho
	34.	argue against bias or stereotyping	nganga kgathano le tlhalele kgotsa mekgwa e e sa tlwaelesegang
	35.	support or challenge different perspectives politely	go ema nokeng kgotsa go baakanya megopolo e e farologaneng bonolo
	36.	challenge assumptions	go kgwetlha dikakanyetso
	37.	social conventions	bokopano jwa botsalano
	38.	interest and sensitivity	keletso le go supa tlotlo
GO BUISA	39.	critical reflection on texts	go boela mo go tseneletseng ga ditema
	40.	explicit and implicit meanings	bokao jo bo tlhologanyesegang le jo bo sa tlhologanyesegeng
	41.	use stress, intonation, rates and pausing for expressive reading	dirisa kgatelelo, segalo, mokgwa le go emisa go ka supa go buisa ka maikutlo
	42.	non-verbal strategies	mekgwa ya setu

	43.	fiction and non-fiction	tša nnete le tše eseng tša nnete
	44.	connecting, inferring, summarising, evaluating, contextualising	kopanya, go athola, go soboka, go sekaseka, go e tsenelela
	45.	central idea	ntlhakgolo
	46.	analyse the impact/cumulative impact	sekaseka tlhotlheletso/ tlhotlheletso e e oketsegileng
	47.	compare and contrast	go tshwantsha le go farologanya
	48.	draw inferences	go ntlha bokutlo
	49.	textual evidence	bokao jwa tema
	50.	graphic features	diboego tse di tshwantshitsweng
	51.	writers and their effects	bakwadi le ditlamorago le diphitlhelelo tša bone
	English		Setswana
GO BUISA (tsweliso)	52.	how writers achieve effects and influence readers	bakwadi ba fithelela diphitlhelelo tša bone jang le go tlhotlheletsa babadi
	53.	assess credibility	tlathloba go ikanngwa
	54.	opinions and facts	dikakanyo le dintlha
	55.	irrelevant evidence	bosupi jo bo seng maleba
	56.	synthesise selected information	soboka tshedimosetso e tlhopilweng
	57.	evaluate logic of an author's argument	tlathloba le go tlhaloganya ngongorego ya mokwadi
	58.	Genres	mefuta
	59.	appreciate poems	akgola maboko
	60.	evaluate the effect of symbolism	tlathloba bokao jwa kgothatso
	61.	metaphor, simile, personification	tshwantshiso, tshwantshanyo, mothofatso
	62.	onomatopoeia, rhetorical question	poeletsomodumo, dipotso tse di sa tlhokeng karabo
	63.	alliteration, assonance, hyperbole	poeletsomodumo, morumo wa tumanosi, le pheteletso
	64.	sibilance, irony (situational irony, verbal irony, dramatic irony)	poeletsomodumo, go dirisa mafoko ka tsela e tlabang (mo seemong, puong,

			motshamekong)
	65.	sarcasm, euphemism, litotes	tshotlo, mafoko a a sa tlwaelesegang, ditlhaka mo mabokong
	66.	oxymoron, innuendo, pun	kgang e sa utlwaleng, kobiso, go tshameka ka mafoko
GO KWALA	67.	writing for effect	go kwalela kakanyetso
	68.	deliberate effect	Tiragatso e e utlwalang
	69.	focussed and coherent written response	mokwalo o o nang le boleng o lebagane
	70.	substance and clarity	o lebagane e bile o utlwala sentle
	71.	features of whole-text cohesion	dintlha tse di dirang gore mokwalo otlhe o nne le bokao
	72.	digital sources	mokwalo wa dijithale
	73.	plagiarism	go kopisa
	74.	credibility and accuracy	go ikanyega le nepo
	75.	connectors and cohesive (transitions) devices	mafoko a a kopanyang le didirisiwa tse di lomaganeng
	76.	logical writing	mokwalo wa kgopolo
	77.	maximum impact	tiro ya maemo a a kwa godimo
	78.	figurative language	puo e e bofitlha

GO KWALA (tswelotso)	English		Setswana
	79.	adapt texts according to specific directions	go fetolela ditema go ya ka dikaelo tse di rileng
	80.	Documentaries	ditshwantsho tsa motsikinyego tse di neelang dikakanyo
	81.	compose essays	go tlhama thamo
	82.	creative, informative and persuasive purposes	boitlhamedi, tsa di nayang tshedimosetso le tse di ngokang
	83.	personal and functional purposes	botho le dilo tse di mo tirisong
	84.	use the correct form to suit the purpose and audience	dirisa mokgwa o siameng go akaretisa maikaelelo le babogedi

	85.	letter to describe, advise, suggest, recommend, express opinion	lekwalo le le tthalosang, gakolola, neela mogopolo, akanyetsa, go neela kakanyo
	86.	email message	molaetsa wa imeili
	87.	film or documentary review	tshekatsheko ya filimi kgotsa ditshwantsho tsa motshikinyego tse di neelang megopolo
THUTAPUO LE TLOTLOFOKO	88.	phonetics and morphology	difonetiki le popego ya mafoko
	89.	Diphthongs	Mafoko a a bupilweng ka ditumanosi tse pedi, Sekai; bua
	90.	prefixes, roots (bases), stem, suffixes, infixes (inflections)	ditlhogo, thito, kutu, megatlana
	91.	lexical and grammatical words (tones)	dikarolo tsa puo le mafoko a thutapuo (segalo)
	92.	direct and indirect objects (in sentences)	selo se se tlhamaletseng le selo se se sa tlhamalalang
	93.	deduce meaning	go ntsha bokao
	94.	contextual cues	ditshupo/dikai tsa maemo
	95.	Homographs	makwalwatshwana
	96.	phrasal verbs	lediri mo polelong
	97.	acronyms	dikhutshwafatso
	98.	puns	go tshameka ka mafoko

PAPETLANA B: GO BUA

Maikaelelo a Tlhatlhobo

Baithuti ba tshwanetse go ka kgona go:

MT1 RB3 dirisa puo le mokgwa o o siameng go bareetsi ba ba farologaneng le maikaelelo a a farologaneng

MT1 RB4 rulaganya le go neela pego go bareetsi le maikaelelo a a farologaneng

Maemo	Tekanyo ya Maduo	Ditlhaloso
1	8 – 10	• bua sentle, ka botswerere o utlwala mo maemong a a farologaneng • o dirisa puo e e bonolo mo maemong a a rileng a lebetse bareetsi • o tlhopha tiriso ya puo e e siameng le dithusa thuto mo maemong ka maemo a a kwa godimo • thulaganyo e e siameng le go bega, dikai tse di siameng tse di emang nokeng ntlha kgolo • o neela pego e e utlwalang e tsepame, o lebetse babogedi
2	6 – 7	• o buela kwa godimo ka go itshepha segolo mo ditemeng tse di tlwaelesegileng • o supa bokgoni jwa go farologanya fa gare ga bareetsi le maemo • o dirisa puo e e kgatlheng e e dirang gore pego e utlwale, o dirisa dithusathuto tse di siameng • thulaganyo e e siameng le go bega, dikai tse di siameng tse di emang nokeng ntlha kgolo • pego e siame, o lebeletse bareetsi
3	4 – 5	• o buela kwa godimonyana mme a tla a etseetsega le go didimala fale le fale • o leka go tlwaela maemo le bareetsi • puo e e tlhopilweng e maleba ga e tsamalana le setlhogo • pego e rulagantswe sentle le ka tatelano • pego e e utlwalang a lebeletse bareetsi
4	2 – 3	• o bua ka bonya, a etseetsega a tla a kokoetsa • gantsi o palelwa ke go tlwaela maemo le bareetsi • o dirisa puo e e seng maleba, e sa siama, gape e sa tsepama • pego ga e a rulagangwa sentle gape ga e dumelesege • pego ga e utlwale, ga e na boleng, ga a tseye matsapa go lebelela bareetsi
5	0 – 1	• o a kokoetsa, o a boeletsa, bua mafoko a a nyalaneng, ga a supe botsipa jwa tema • ga a akaretse lebaka le bareetsi • ga gona bosupi jwa tiriso ya puo; tlotlofoko e kwa tlase • o tlhokana le kgothatso, ga a lolama mo puong • mogopolo ga o a lolama, dintlha ga di maleba, ga a lebelele bareetsi

PAPETLANA C: MOKWALO O O LAOLETSWENG

Maikaelelo a Tlhatlhobo

Baithuti ba tshwanetse go ka kgona go:

MT2 B1 supa bokao jo bo tthaloganyesegang le jo sa tthaloganyeseng ga mmogo le maikutlo

MT2 B2 sekaseka, tlhatlhoba le go tthabolola dintlha, megopolo le dikakanyo tse di neelang bosupi go tswa mo ditemeng

MT2 B3 supa go tthaloganya gore bakwadi ba fitlhelela diphitlhelelo tsa bone le go tlhotlheletsa babadi jang

Baithuti ba tshwanetse go:

MT3 K1 rulaganya megopolo le dikakanyo le go di tlhagisa ka go kwala gore di nne le tiragatso e e utlwalang:

MT3 K2 nopola tshedimosetso e botlhokwa go tswa mo ditemaneng le go e fetola gore e tshwanele maikaelelo a mangwe le babogedi

Baithuti ba tshwanetse go:

MT4 TT3 dirisa matshwao a mokwalo otlhe sentle, maikaelelo e le go thibela ketsaetsego

MT4 TT4 tthaloganya tshedimosetso ka botlalo le go e tthalosa botoka

Maemo	Maduo	Tlhaloso
1	8 – 10	- tlhopha tshedimosetso le dikakanyo tse di maleba go tswa mo temaneng le go di dirisetsa maikaelelo a a rileng - dintlha tse di tshegetsang tse di leng tsa boammaaruri le tse di utlwalang di sobokantswe sentle, tsa kopanngwa le go tsenngwa mo karabong - go na le maitlomo a a nonofileng a maikaelelo le mokgwa wa go fitlhelela maemo a a kwa godimo
2	6 – 7	- go na le mefuta e mentsi ya tshedimosetso le megopolo e e tlhopilweng go tswa mo polelong le fa e sa siamela maikaelelo a yone ka tsela e sa tshwaneng - go na le dintlha tse di thusang tse di kopantsweng di dirisiwa ganngwe le gape mo karabong - go na le maitlomo a a utlwalang a maikaelelo le lentswe le le tshwanetseng
3	4 – 5	- megopolo e e maleba e e mo polelong ga e tsenelele, e khutshwane mme ka dinako tse dingwe e a boelediwa - go na le go ikaega ka go tsholediwa ga polelo, megopolo ga e a siamela go tshwanela maikaelelo a yone - lentswe le utlwala sentle mme ka dinako tse dingwe maikaelelo ga a utlwale sentle
4	2 – 3	- Karabo ke e e tlwaelesegileng (e seng e e tlhopilweng), go na le tlwaelo ya go boeletsa polelo ya ntlanthla - Dipotso dingwe tse di maleba di arabilwe mme ga gona maiteko ape a go tsaya dintlha go tswa mo polelong - ga gona bokao jo bontsi mo maikaelelong a karabo

Maemo	Maduo	Tlhaloso
5	0 – 1	• maiteko a go dirisa gape polelo a a tsietsa e bile gantsi ga a amane ka gope le potso kgotsa polelo • ga gona bosupi bope jwa gore megopolo e e mo polelong e fetotswe • tiro ga e na kaelo e e utlwalang kgotsa maikaelelo

PAPETLANA D: DITLHAMO

Maikaelelo a Tlhatlhobo

Bathuti ba tshwanetse go ka kgona go:

MT3 K1 rulaganya megopolo le dikakanyo le go di tlhagisa ka go kwala gore di nne le tiragatso e e utlwalang:

MT3 K3 tlhaeletsana maitemogelo le go itlhalosa ka se ba se akanyang, ikutlwang le se ba se akantseng

Baithuti ba tshwanetse go:

MT4 TT2 dirisa kitso ya melao ya go bopa diele fa o bua le fa o kwala

MT4 TT3 dirisa matshwao a mokwalo otlhe sentle, maikaelelo e le go thibela ketsaetsego

Maemo	Maduo	Kanelo
1	16-20	• morero o kгатla dikarolo tsa nnete: tlhaloso, popego, setlhoa le tharabololo (kanelo) • bopa ditshwantsho tse di kгатlang tse di nang le dintlha tse di maleba (tlhaloso) • dintlha di tlhalositswe sentle ka thelelo e bile di bopilwe ka tatelano (ngangisano) • diele tse di siameng gape di farologana ka mefuta di adilweng ka thelelo gape di tiile • matshwao a mokwalo, mopeleto le tlotlofoko ka nako tse dintsi di dirisitswe ka nepo gape di siame
2	12-15	• go na le dikarolo tse di itumedisang tsa morero le fa di sa tsamaelane (kanelo) • go na le ditshwantsho tse di tlhopilweng gantsintsi le dintlha tse di tsosang maikutlo a e leng a nnete le fa a sa tlhomama (tlhaloso) • dira dintlha tse dintsi tse di maleba ka dingwe tse di tshwanetseng go tlhabololwa, kgolaganyo ya dikakanyo e kgona go sa tshepege (ngangisano) • mefuta mengwe ya popego ya diele mme go na le tlwaelo ya go boeletsa diele dingwe mo go kgonang go bopa mogopolo o o ipoeletsang • matshwao a mokwalo le tlotlofoko di dirisitswe sentle; go na le diphoso tse di malwa ka tiriso e oketsegileng ya matshwao a mokwalo le mafoko a a nang le boleng

Maemo	Maduo	Kanelo
3	8-11	• morero o tlhamaletse mme ka dinako dingwe ga o tlhologanyesege (kanelo) • go le ditshwantsho tse di maleba le dintlha le fa go na le tlwaelo ya go kwala kanelo (tlhaloso) • dira dintlha tse di mmalwa mme tswelelo e motlhofo e bile ga e na tatelano ka dinako tse dintsi; go na le poeletso e e bonalang ya megopolo (ngangisano) • go na le mefuta mengwe ya boleele le popego ya diele, ga se ka dinako tsotlhe di nang le mogopolo o o utlwalang • tiriso ya matshwao a mokwalo e teng mme ga e a dirisiwa sentle; tlotlofoko e teng mme manatetshapuo ga a dirisiwa ka tshwanelo
4	4-7	• morero o motlhofo, o akaretisa ditiragalo tse di sa ikanyegeng go le gonnye (kanelo) • tiro e na le dintlha tse di tlwaelesegileng e bile di ikaegile thata mo kanelong (tlhaloso) • go na le dintlha di le mmalwa fela tse di lemotshegang mme go na le kgatelopele e nnye fela ya go ganetsana (ngangisano) • dipopego dingwe tsa diele tse di motlhofo di na le nnete mme di sa tshegetse bonnete jo bo leele • tiriso ya matshwao a mokwalo a a tlwaelesegileng a siame ka dinako tse dintsi; tlotlofoko e tlwaelesegile ka dinako tse dintsi
5	0-3	• morero ga o na boleng e bile o thata go o sala morago (kanelo) • setshwantsho sa kakaretso ga se utlwalege e bile ga se a tlhabologa (tlhaloso) • dikganetsano ga se gantsi di leng bothokwa e bile di ka nna tsa bo di sa rulagangwa sentle (ngangisano) • diele di le mmalwa tse di siameng le popego e e ipoeletsang • matshwao a mokwalo ga a dirisiwa sentle, mopeleto o tletse diphoso, tlotlofoko e motlhofo e bile ka dinako tse dingwe ga e a tlhomama

PAPETLANA E: MOKWALO O O LAOLETSWENG (DIKHUTSWE)

Maikaelelo a tlathobho

Baithuti ba tshwanetse go ka kgona go:

MT3 K1 rulaganya megopolo le dikakanyo le go di tlhagisa ka go kwala gore di nne le tiragatso e e utlwalang

MT3 K3 tlhaeletsana maitemogelo le go itlhalosa ka se ba se akanyang, ikutlwang le se ba se akantseng

Baithuti ba tshwanetse go ka:

MT4 TT2 dirisa kitso ya melao ya go bopa diele fa o bua le fa o kwala

MT4 TT3 dirisa matshwao otlhe a mokwalo sentle, ka maikaelelo, le go thibela ketsaetsego

Maemo	Maduo	Tlhaloso
1	8 – 10	- segalo le mokwalo tsotlhe di siame - diele tse di maleba tse di farologaneng di kwadilwe sentle ka thelelo ebile di tiile - matshwao a puiso, mopeleto le tlotlofoko di siame le go utlwala ka nako tsotlhe
2	6 – 7	- segalo se siame, mme mokwalo o ka tswa o na le diphoso - popego ya diele tse di farologaneng, mme a boeletse diele dingwe kgapetsakgapetsa mme go sa kgatlhise - matshwao a mokwalo le tlotlofoko di siame; diphoso tse dinnye le tiriso e e siameng ya matshwao a mokwalo le mafoko a a sa tlhaloganyesegeng
3	4 – 5	- segalo se ka nna se sa utlwale se sa ikanyege - dipopego tsa diele tse di farologaneng, boleele le thulaganyo, ga se tse di ikaeletsweng - matshwao a mokwalo a dirisitswe mme ga a dirisiwa sentle ka nako tsotlhe; tlotlofoko e siame mme manatetshapuo ga a dirisiwa sentle
4	2 – 3	- go na le segalonyana se se utlwalang - dingwe tsa dipopego tsa diele tse di bonolo di a utlwala mme o palelwa ke go tshegetsa thelelo - tiriso ya matshwao a puiso e e siameng; tlotlofoko e e tlwaelesegileng
5	0 – 1	- segalo se ka nna se se sa siamang - diele tse mmalwa tse di siameng le poeletso ya popego - matshwao a puiso ga a dirisiwa sentle, mopeleto ga o a siama, tlotlofoko e bonolo mme nako dingwe e sa tlhomama

PAPETLANA F: PAPETLANA YA GO TLHATLHOBA YA SETSWANA PUO YA NTLHA SEEMA SA 8 (E DIRISIWA FELA KA 2025) PAMPIRI YA TLHATLHOBO YA MOPHATO WA 8 LE WA 9, E E TSAMAEANANG LE KHALENDARA YA SEKOLO YA 2026 (E TLA GOLOLWA PELE GA FERIKGONG 2026)

Seema: _____

Ngwaga: _____

Sekolo: _____

Morutabana: _____

LEINA LA MOITHUTI	SETLHA	Theetso le Puiso			Go bala le go kwala						Mado a setlha a TT	Teko ya bofelo ya setlha	Mado a setlha 1 a raporoto: Mado a TT + Teko ya bofelo ya setlha (200 ÷ 2 = 100)	PALOGOTLHE (Mado a TT + Mado a teko ya bofelo a setlha)	Mado a bofelo a TT (300 ÷ 6)	Mado a bofelo a tlhatlhobo	MADUO A TLHATLHOSO
		Motlotlo o o sa ipaakanyediwang	Pego	PALOGOTLHE	Tekotlhaloganyo le mokwalo o o laoleletsweng	Thutapuo le tlotlofoko	Mokwalo o o laoleletsweng: Thamo	Mokwalo o o laoleletsweng: Tlhamokhutswe	Ditlhangwa	PALOGOTLHE							
		10	10	20	20	10	20	10	20	80	100	100	100	300	50	50	100
	1																
	2																
	1																
	2																
	1																
	2																
	1																
	2																
	1																
	2																
	1																
	2																
Setlha 1 Lekanyeditswe ke Mogokgo: Letlha:								Setlha 2 Lekanyeditswe ke Mogokgo: Letlha:									



The National Institute for Educational Development

Private Bag 2034

Okahandja

NAMIBIA

Telephone: +264 62 509000

Facsimile: +264 62 509073

E-mail: info@nied.edu.na

Website: <http://www.nied.edu.na>